

**-UPRAVNI ODBOR-**

Broj: 02-32-3/24

Sarajevo, 12. 11. 2024. godine

**UNIVERZITET U SARAJEVU  
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA**Broj: 07-2-351/25Datum: 21. 02. 2025 god.

Na osnovu člana 59. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22), člana 60. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 37. stav (1) Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, oslonom na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-2-4/24 od 30. 01. 2024. godine, uz prethodno mišljenje Odbora za normativna pitanja Univerziteta u Sarajevu, broj: 0105-8716-2/24 od 19. 09. 2024. godine, na prijedlog Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija, broj: 04-1-/850/24 od 12. 09. 2024. godine, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na svojoj 31. redovnoj sjednici, održanoj dana 12. 11. 2024. godine, *d o n i o*

**O D L U K U****I**

**Donosi se** Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija, broj: 04-1/850/24 od 12. 09. 2024. godine.

**II**

Pravilnik iz tačke I ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

**III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

- Rektoru Univerziteta u Sarajevu
- Predsjedniku i članovima Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu
- Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija
- Generalnom sekretaru Univerziteta u Sarajevu
- U dokumentaciju Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu
- Internet stranicu Univerziteta u Sarajevu
- Arhivi

UNIVERZITET U SARAJEVU  
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

**PRAVILNIK  
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI  
RADNIH MJESTA  
UNIVERZITETA U SARAJEVU -  
FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA**

Sarajevo, novembar 2024. godine



Na osnovu člana 59. stav (2) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 36/22), člana 60. stav (1) tačka s), a u vezi sa članom 288. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa odredbama člana 11. stav (1), člana 86. stav (6), člana 88, člana 91. stav (4), člana 108. i člana 112. Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, na Prijedlog Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija, broj: 04-1-1850/24 od 12.09.2024. godine, uz prethodno Mišljenje Odbora za normativna pitanja Univerziteta u Sarajevu, broj: 0105-8716-2/24 od 19. 09. 2024. godine, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 31. redovnoj sjednici održanoj 12. 11. 2024. godine, donio

**P R A V I L N I K**  
**O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA**  
**UNIVERZITETA U SARAJEVU - FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA**

**I OSNOVNE ODREDBE**

**Član 1.**

**(Predmet regulisanja)**

- (1) Ovim Pravilnikom, uređuju se: unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova i radnih mjesata, sastav i način rada tijela Fakulteta, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti Fakulteta u okviru Univerziteta u Sarajevu.
- (2) Unutrašnjom organizacijom rada Fakulteta obezbjeđuje se izvršavanje zakona, drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Univerziteta i Fakulteta, kao i provođenje programskih i ostalih aktivnosti iz nadležnosti rada Univerziteta i Fakulteta te zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova i zadataka radnika Fakulteta.
- (3) Značenje izraza u Pravilniku:
  - a) Fakultet je Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija, sa sjedištem u Sarajevu,
  - b) Univerzitet je Univerzitet u Sarajevu, sa sjedištem u Sarajevu,
  - c) Dekan je lice ovlašteno za zastupanje Fakulteta i koje je ovlašteno da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, aktima Univerziteta i aktima Fakulteta,
  - d) Vijeće Fakulteta, u daljem tekstu Vijeće, najviše stručno tijelo Fakulteta sa nadležnostima utvrđenim Statutom i Zakonom.

**Član 2.**

**(Djelatnost Fakulteta)**

- (1) Fakultet je članica Univerziteta u Sarajevu koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja:
  - a) organizovanjem i izvođenjem studijskih programa sva tri ciklusa visokog obrazovanja koji vode do akademskog zvanja završenog prvog ciklusa studija (bachelor /bakalaureat struke), zvanja magistra struke, te naučnog zvanja doktora zdravstvenih nauka;
  - b) naučnim, istraživačkim i stručnim radom u području zdravstvenih nauka.



(2) Djelatnosti Fakulteta su:

- organizovanje i izvođenje prvog ciklusa univerzitetskog studija,
- organizovanje i izvođenje drugog ciklusa univerzitetskog studija,
- organizovanje i izvođenje trećeg ciklusa univerzitetskog studija,
- organizovanje i izvođenje necikličnih vidova obrazovanja kroz cjeloživotno učenje i druge vidove edukacije,
- organizovanje i izvođenje naučnih istraživanja i visokostručnog rada u području zdravstvenih nauka,
- organizovanje i održavanje naučnih i stručnih seminara, savjetovanja, kurseva i drugih oblika skupova, odnosno stalnog obrazovanja i usavršavanja,
- izdavačka i bibliotekarska djelatnost za potrebe izvođenja studijskih programa, programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te obavljanja naučnog i stručnog rada,
- obavljanje drugih djelatnosti ako služe osnovnoj djelatnosti i pridonose potpunijem iskorištenju kadrovskih kapaciteta,
- ostale djelatnosti zdravstvene zaštite-u okviru zdravstvene djelatnosti, Fakultet obavlja poslove iz oblasti dijagnostike, njega, rehabilitacije i preventivne djelatnosti.

(3) Fakultet zdravstvenih studija organizuje nastavni proces prvog i drugog ciklusa sa sljedećim Studijima:

- Fizioterapija/Fizikalna terapija,
- Laboratorijske tehnologije,
- Radiološke tehnologije,
- Sanitarno inžinerstvo/Zdravlje i ekologija i
- Zdravstvena njega /Zdravstvena njega i terapija
- Zdravstveni nutricionizam i dijetetika
- Babičarstvo/Primaljstvo

Nastavni proces trećeg ciklusa studija predstavlja interdisciplinarni studij u organizaciji svih pet studija Fakulteta zdravstvenih studija.

(4) Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija putem Instituta za razvoj zdravstva nadležan je za:

- a) razvijanje i unapredavanje naučnoistraživačkog i stručnog rada iz oblasti zdravstva;
- b) učestvovanje u organizaciji i realizaciji eksperimentalne nastave za sve oblike cikličnog i necikličnog obrazovanja u saradnji sa studijskim programima Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija,
- c) unapredavanje oblika i metoda prenošenja i stjecanje znanja radi podizanja efikasnosti studiranja,
- d) stručno i istraživačko osposobljavanje izrazito vrijednih i talentiranih studenata i mlađih istraživača,
- e) organiziranje i realiziranje naučnoistraživačkog i stručnog rada, prema potrebi i za druga pravna lica,
- f) publiciranje rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada iz oblasti djelovanja instituta,
- g) formiranje ekspertnih timova za rješavanje kompleksnih zadataka iz domena djelovanja instituta,



- h) saradnju sa naučnoistraživačkim i drugim organizacionim jedinicama Univerziteta i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu iz svoje i srodnih oblasti djelovanja
- i) zdravstvena djelatnost u skladu sa registrovanom djelatnošću i datom saglasnošću.

Radom Instituta rukovodi Direktor Instituta kojeg na prijedlog Dekana bira Vijeće Fakulteta.

## **II TIJELA FAKULTETA, RUKOVOĐENJE I ORGANIZACIJA RADA**

### **Član 3 (Tijela Fakulteta)**

(1) Tijela Fakulteta su:

- a. Vijeće Fakulteta sa stalnim / povremenim komisijama i odborima
- b. Dekan
- c. Vijeće studija
- d. Vijeće drugog ciklusa studija
- e. Vijeće trećeg ciklusa studija/doktorskog studija
- f. Stalne / privremene komisije, odbori i druga tijela

### **Član 4. (Prava i obaveze Dekana)**

(1) Dekan zastupa i rukovodi radom Fakulteta i ima prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Statutom i Zakonom.

(2) Dekan je odgovoran/na za zakonitost rada Fakulteta i provođenje odluka Vijeća, univerzitskih tijela i nadležnih organa vlasti. Dekan za svoj rad odgovara Vijeću, Rektoru i Upravnom odboru Univerziteta.

(3) Djelokrug rada i nadležnost Dekana utvrđena je Statutom i Zakonom.

Uslovi, izbor i mandat Dekana utvrđeni su Statutom Univerziteta u skladu sa Zakonom.

### **Član 5. (Rad Vijeća Fakulteta)**

- (1) Vijeće je najviše stručno tijelo Fakulteta sa nadležnostima utvrđenim Statutom i Zakonom.
- (2) Poslove iz svoga djelokruga rada Vijeće obavlja na sjednicama. Sjednice Vijeća saziva Dekan i predsjedava im.
- (3) Sastav i rad Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija.

### **Član 6. (Vijeće studija)**

Na sastav i rad Vijeća studija primjenjuje se Poslovnik o radu Vijeća studija.



## **Član 7. (Vijeće drugog ciklusa studija)**

Na sastav i rad Vijeća drugog ciklusa studija primjenjuje se Poslovnik o radu Vijeća drugog ciklusa studija.

## **Član 8.**

### **(Vijeće trećeg ciklusa studija / doktorskog studija)**

- (1) Vijeće trećeg ciklusa studija/doktorskog studija je stručno i savjetodavno tijelo Fakulteta koje upravlja trećim ciklusom studija.
- (2) Vijeće trećeg ciklusa studija/doktorskog studija imenuje se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktom.
- (3) Vijeće studija rješava sva pitanja koja se odnose na organizaciju i tok studiranja, te predlaže odluke koje donose stručno tijelo Univerziteta i Vijeće, a u vezi su sa studijem (komisije i sl.).
- (4) Vijeće studija počinje sa radom najkasnije 90 dana prije početka nastave.

## **Član 9. (Odbori, uredi i komisije)**

- (1) Vijeće i Dekan u okviru svoje nadležnosti imenuju stalne i povremene odbore, radne grupe i komisije za izvršavanje poslova i zadataka na Fakultetu.
- (2) Odbori, radne grupe i komisije su stručna i savjetodavna tijela Vijeća i Dekana.
- (3) Stalni ured i odbor na Fakultetu su Ured za kvalitet i Etički odbor.
- (4) Stalne komisije Fakulteta su:
  - Komisija za izdavačku djelatnost,
  - Komisija za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija/ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi,
- (5) Članove odbora i komisija Fakulteta imenuje Vijeće Fakulteta i Dekan na način utvrđen Statutom i drugim aktima Univerziteta i Fakulteta.
- (6) Rad stalnih komisija i odbora Fakulteta uređuje se posebnim aktom Fakulteta.
- (7) Rad povremenih odbora, radnih grupa i komisija uređuje se odlukama o imenovanju i djelokrugu rada u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Univerziteta i Fakulteta.
- (8) Pored komisija i odbora, Dekan i Vijeće Fakulteta mogu imenovati i druga tijela (Koordinatori: Koordinator za razvoj nastavnog osoblja, Koordinator za razvoj karijere studenata, Koordinator za alumni, PR i dr.), čiji je cilj olakšati obavljanje poslova iz nadležnosti Vijeća, Dekana, Prodekana i Ureda za kvalitet. Imenovana tijela predstavljaju stručna i savjetodavna tijela Fakulteta.

## **Član 10. (Ured za kvalitet)**

- (1) Djelokrug rada Ureda za kvalitet:
  - izrada strateških dokumenata Fakulteta, kao i Priručnika kvaliteta i akademskih standarda,



- organizacija, provođenje, praćenje i procjena aktivnosti vezanih za osiguranje i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja na Fakultetu,
- organizuje aktivnosti interne procjene kvaliteta,
- uspostavlja institucionalne mehanizme osiguranja i unapređenja kvaliteta,
- uspostavlja procedure i procese na Fakultetu,
- sarađuje sa Uredom za kvalitet Univerziteta Sarajevo, kao i sa drugim organima zaduženim za akreditaciju visokoškolskih ustanova,
- utvrđuje aktivnosti vezane za akreditaciju i uvođenje ISO standarda.

- (2) Sastav Ureda imenuje Vijeće Fakulteta, na period mandata dekana.
- (3) Uredom za kvalitet rukovodi Prodekan za kvalitet.
- (4) O svojim aktivnostima, Ured podnosi izvještaj Vijeću Fakulteta na kraju akademske godine.

## Član 11. (Organizacija poslova)

(1) Organizacijom i načinom rada osigurava se obavljanje poslova i zadataka iz osnovne djelatnosti Fakulteta utvrđene Statutom, studijskim programima sva tri ciklusa studija, odlukama Vijeća Fakulteta i Dekana, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i drugim relevantnim propisima.

(2) U skladu sa organizacionom strukturu, na Fakultetu se obavljaju sljedeći poslovi:

- poslovi rukovođenja (Dekanat),
- poslovi iz djelokruga Fakulteta (Studij, Institut za razvoj zdravstva, uredi),
- nastavno-naučni poslovi,
- naučno istraživački rad,
- stručni, administrativni, tehnički i pomoćni poslovi.

(3) Dekan kao organ rukovođenja Fakultetom, neposredno upravlja i Dekanatom.

## Član 12. (Poslovi rukovođenja)

(1) Poslove rukovođenja na Fakultetu vrše: Dekan, Prodekani, rukovodilac Instituta i Sekretar.

(2) Poslove rukovođenja stručnim službama vrše šefovi stručnih službi.

(3) Dekanu u radu pomažu Prodekani, Sekretar, te stručna i savjetodavna tijela Fakulteta.

(4) Za svoj rad Dekan odgovara Vijeću, Rektoru i Upravnom odboru Univerziteta.

(5) Fakultet ima šest Prodekana:

- a. Prodekan za nastavu;
- b. Prodekan za kvalitet;
- c. Prodekan za naučno-istraživački rad
- d. Prodekan za međunarodnu saradnju,
- e. Prodekan za finansije i razvoj i
- f. Student prodekan.

Prodekane bira, imenuje i razrješava vijeće članice na prijedlog Dekana.

Mandat Prodekana traje četiri godine i prati mandat Dekana.



Mandat Studenta-prodekana traje jednu godinu uz mogućnost još jednog uzastopnog mandata.

Za svoj rad Prodekan odgovara Dekanu i Vijeću.

- (6) Poslove rukovođenja na Institutu vrše: Direktor, Sekretar i rukovodioci stručnih službi/ odjeljenja/ laboratorija i dr.
- (7) Direktoru u radu pomažu Ssekretar i stručna savjetodavna tijela instituta.
- (8) Direktor za rad odgovara Vijeću, Rektoru i Upravnom odboru Univerziteta.
- (9) Dekanat čine Dekan, Prodekani, rukovodilac Instituta i Sekretar Fakulteta i isti se organizuje u cilju rukovođenja, upravljanja i koordinacije svih podorganizacionih jedinica i unutrašnjih podorganizacionih jedinica/stručnih službi.
- (10) Sekretar Fakulteta pomaže u radu Dekanu, Prodekanima te koordinira i nadzire rad unutrašnjih podorganizacionih jedinica/stručnih službi:
  - Služba za ljudske resurse,
  - Služba za nastavu i studentska pitanja,
  - Služba za naučno-istraživački rad, međunarodnu saradnju i izdavaštvo,
  - Služba za finansije,
  - Služba javnih nabavki,
  - Biblioteka,
  - Služba za tehničke poslove, poslove održavanja i obezbjeđenja objekta.

### **Član 13. (Nadležnosti studija)**

- (1) Nadležnosti studija u realizaciji nastavno-naučnog rada su:
  - a) Organizacija i izvođenje nastavnog procesa studija i razvoj nauke i pripadajućih naučnih područja koja su u nadležnosti studija,
  - b) Organizacija i izvođenje praktične nastave i stučne prakse, utvrđivanje prijedloga nastavnih baza i drugih javnih ustanova kao i drugih institucija za izvođenje praktične nastave i stučne prakse, te podnošenje izvještaja o obavljanju praktične nastave i stučne prakse Vijeću Fakulteta,
  - c) Priprema prijedloga nastavnih planova, nastavnih programa i nastavnih predmeta i njihovo permanentno usavršavanje,
  - d) Praćenje realizacije utvrđenih nastavnih planova, nastavnih programa i nastavnih predmeta,
  - e) Praćenje rada i uspjeha studenata i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje,
  - f) Praćenje i unapređivanje naučno-nastavnog istraživačkog usavršavanja i napredovanja akademskog osoblja,
  - g) Predlaganje raspisivanja konkursa za izbor u akademska zvanja, kao i utvrđivanje prijedloga sastava komisija za izbor,
  - h) Predlaganje zamjene i angažiranje akademskog osoblja,
  - i) Predlaganje angažiranja stručnih saradnika za obavljanje praktične nastave i stučne prakse kao i gostujućih profesora za realizaciju nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada,
  - j) Pripremanje mišljenja, zaključaka i prijedloga odluka za sjednice Vijeća Fakulteta, usklajivanje programa naučno-istraživačkog rada sa potrebama nastavno-naučnih



disciplina zastupljenih u okviru studija i utvrđivanje prijedloga odluka o davanju saglasnosti na izbor akademskog osoblja na drugim fakultetima, akademijama, institutima za izbor na oblastima i predmetima za koje je Fakultet matičan, te rješavanje drugih pitanja vezanih za studij,

- k) Iniciranje i predlaganje organiziranja naučnih i stručnih skupova iz djelokruga rada studija,
  - r) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga za rješavanje svih drugih pitanja vezanih za organizovanje, rad, formiranje studija.
- (2) Studij ima kompetencije u pogledu davanja nastavnih, naučnih i stručnih prijedloga, ocjena i mišljenja vezanih za njegovu matičnu oblast.

#### **Član 14.**

##### **(Studij)**

- (1) Studij je podorganizaciona jedinica fakulteta koja se osniva radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja i nauke u jednom ili više srodnih naučnih područja.
- (2) Studij čini akademsko osoblje izabrano za naučne oblasti ili nastavne predmete koji pripadaju određenom studijskom programu.
- (3) Rad Studija organizuje i koordinira rukovodilac Studija koji se bira iz reda nastavnog osoblja pripadajućeg Studija, zaposlenog u punom radnom vremenu. Rukovodioca Studija bira Vijeće Fakulteta na prijedlog Dekana i Vijeća studija.
- (4) U slučaju da određeni Studij ne raspolaže nastavnim osobljem zaposlenim u punom radnom vremenu, rukovodilac Studija se bira iz reda akademskog osoblja kojem je Fakultet izvršio izbor u nastavno zvanje, te koji je uključen u nastavni proces na Fakultetu. Rukovodioca Studija bira Vijeće Fakulteta na prijedlog Dekana i članova Studija.
- (5) Sastanci i način rada Studija su definisani Poslovnikom o radu Vijeća Studija.

#### **Član 15.**

##### **(Vijeće studija)**


- (1) Sastav Vijeća studija je definisan Poslovnikom o radu Vijeća studija. Član akademskog osoblja može biti član samo jednog vijeća studija na Fakultetu.
- (2) Vijeće se konstituira izborom rukovodioca studija – predsjednika Vijeća studija i njegovog zamjenika koji se biraju iz reda redovnih, vanrednih profesora i docenata.
- (3) Mandat predsjednika Vijeća studija i njegovog zamjenika prate mandat Dekana.
- (4) Administrativno-stručne poslove obavlja lice imenovano ispred Vijeća.

### **III SISTEMATIZACIJA POSLOVA I RADNIH MJESTA**

#### **Član 16.**

##### **(Osnovne odredbe)**

- (1) Sistematizacija poslova i radnih mesta na Fakultetu utvrđena je u okviru sljedećih kategorija:
  - a) poslovi rukovođenja i koordiniranja procesima i postupcima na Fakultetu (Dekan, Prodekan, Direktor Instituta i Sekretar);
  - b) poslovi akademskog osoblja na posebnim pozicijama (rukovodilac Studija, rukovodilac Ureda za cjeloživotno učenje, rukovodilac Ureda za projekte)



- c) nastavno-naučni i naučnoistraživački rad (akademsko osoblje birano u zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora, docenta, višeg asistenta, asistenta, lica izabrana u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti);
  - d) stručne, administrativne, tehničke i pomoćne poslove (zaposleni koji, pored općih uslova utvrđenih Zakonom, ispunjavaju i posebne uslove utvrđene ovim Pravilnikom).
- (2) Sistematisacijom poslova i radnih mjesta utvrđuje se za svaki položaj i radno mjesto: naziv, uslovi za izbor/zasnivanje radnog odnosa, opis poslova i zadaka i potreban broj izvršilaca.

### **Član 17.**

**(Dekan)**

Poslove rukovođenja Fakultetom obavlja Dekan.

Poslovi Dekana Fakulteta odnosno prava i obaveze Dekana u rukovođenju Fakultetom određeni su Zakonom, Statutom Univerziteta i drugim općim aktima Univerziteta i Fakulteta.

Dekan Fakulteta je za svoj rad odgovoran Vijeću Fakulteta, Rektoru i Upravnom odboru Univerziteta na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom i Statutom.

**Uslovi:** propisani Zakonom i Statutom Univerziteta

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### **Član 18.**

**(Prodekan)**

Na prijedlog Dekana i na izborni period Dekana, Vijeće imenuje:

- Prodekana za nastavu,
- Prodekana za kvalitet,
- Prodekana za naučnoistraživački rad,
- Prodekana za međunarodnu saradnju,
- Prodekana za finansije i razvoj
- Studenta-prodekana.

**Uslovi:** iz reda akademskog osoblja izabranog u naučno-nastavna zvanja u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Fakultetu (sa izuzetkom Studenta – prodekana) .

**Broj izvršilaca:** šest (6)



### Član 19. (Prodekan za nastavu)

#### Opis poslova:

- pomaže Dekanu u njegovom radu,
- ostvaruje saradnju sa rukovodiocima studija,
- organizira i usklađuje izvođenje nastavno-naučnog procesa na redovnom, redovnom samofinansirajućem i vanrednom studiju;
- učestvuje u realizaciji odluka Vijeća Fakulteta, koje se tiču nastavnog procesa Fakulteta,
- daje prijedlog plana pokrivenosti nastave na prvom ciklusu studija,
- predlaže angažovanje spoljnih saradnika u nastavi, na osnovu zahtjeva Vijeća i rukovodioca studija,
- prati realizaciju izvođenja nastave i održavanja ispitnih rokova, te podnosi Dekanu izvještaj najmanje jednom u toku semestra,
- učestvuje u realizaciji i vrednovanju studijskih programa, te predlaže mјere za unapređenje kvaliteta studijskih programa,
- razmatra dostavljene mjesečne i semestralne izvještaje o obavljenoj nastavi i evidenciji o radnom vremenu za nastavnike i saradnike, te predlaže ocjenu njihovog rada na osnovu utvrđenog plana realizacije nastave-opterećenja i realizacije izvedbenih planova nastave;
- priprema izvještaje za potrebe Vijeća i drugih organa Fakulteta, a posebno o kvalitetu nastavnog procesa i mјerama unapređenja kvaliteta u nadležnosti Fakulteta,
- sarađuje sa rukovodiocima Studija, vodeći računa o kvalitetu nastavnog procesa,
- radi na izradi rasporeda nastave za svaku godinu po semestrимa, u saradnji sa koordinatorom za nastavu,
- radi na izradirasporeda ispitnih rokova, u saradnji sa koordinatorom za nastavu,
- radi na izradi rasporeda konsultacija u saradnji sa koordinatorom za nastavu,
- najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Vijeću,
- obavlja i druge poslove po nalogu Dekana,
- za svoj rad odgovoran je Dekanu.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:**jedan (1)

### Član 20. (Prodekan za kvalitet)

#### Opis poslova:

- pomaže Dekanu u njegovom radu,
- koordinira rad Ureda i Odbora za osiguranje kvaliteta;
- organizira seminare i edukaciju članova Ureda i Odbora za osiguranje kvaliteta kao i seminare i edukaciju uposlenika Fakulteta iz domena upravljanja kvalitetom;



- prati propise iz domena upravljanja kvalitetom i predlaže način i dinamiku u implementaciji istih na Fakultetu, kao i koordiniraintegriranje Sistema upravljanja kvalitetom na nivou Univerziteta;
- učestvuje u izradi izveštaja o radu Fakulteta iz domena upravljanja kvalitetom Fakulteta,
- učestvuje u pripremi i provođenju interne evaluacije rada akademskog osoblja kao i druge evaluacije koje su propisane i definisane sistemom upravljanja kvalitetom na nivou Univerziteta;
- inicira i predlaže podorganizacionim jedinicama Fakulteta način i postupak vrednovanja i osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i istraživačkog rada;
- dostavlja materijal za pripremu dnevnog reda Vijeća Fakulteta iz svoje nadležnosti,
- Prodekan učestvuje u radu tijela/komisija/odbora koji se organiziraju na nivou UNSA i obavlja i druge poslove prema nalogu Dekana.
- prilikom obavljanja poslova iz prethodnog stava i kada se za to ukaže potreba,nastavnici i saradnici fakulteta su obavezni pružiti potrebnu pomoć i dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju Prodekanu za kvalitet.
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa ovim statutom i Pravilnikom za osiguranje i upravljanje kvalitetom na Fakultetu,
- za svoj rad odgovoran je Dekanu.


**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:**jedan (1)

### **Član 21. (Prodekan za naučno-istraživački rad)**

#### **Opis poslova:**

- pomaže Dekanu u njegovom radu,
- ostvaruje saradnju sa rukovodiocima studija,
- učestvuje u realizaciji prijedloga Vijeća doktorskog studija,
- učestvuje u realizaciji odluka Vijeća Fakulteta, koje se tiču nastave na trećem ciklusu studija,
- daje prijedlog plana pokrivenosti nastave na trećem ciklusu studija,
- predlaže angažovanje spoljnih saradnika u nastavi doktorskog studija,
- prati realizaciju izvođenja nastave i održavanja ispitnih rokova, te podnosi Dekanu izveštaj najmanje jednom u toku semestra,
- vodi analitiku o nastavnom osoblju, opremi i nastavnom procesu trećeg ciklusa i predlaže mјere za unapređenje kvaliteta u vezi podataka o kojima se vodi evidencija,
- radi na izradi rasporeda nastave III ciklusa, izradi ispitnih rokova i rasporeda konsultacija, u saradnji sa koordinatorom III ciklusa,
- učestvuje u realizaciji i vrednovanju studijskih programa trećeg ciklusa, te predlaže mјere za unapređenje kvaliteta studijskih programa,



- priprema izvještaje za potrebe Vijeća i drugih organa Fakulteta, a posebno o kvalitetu nastavnog procesa trećeg ciklusa i mjerama unapređenja kvaliteta u nadležnosti Fakulteta,
- planira naučno-istraživački rad,
- predlaže mjere podrške i stvaranje uslova za sticanje akademskih i naučno-istraživačkih zvanja, odnosno sticanje novih i proširenje stečenih znanja,
- doprinosi obezbjeđenju uslova za bavljenje naučno-istraživačkim radom na Fakultetu i predlaže mjere za njegovo unapređenje (aktivnosti na poboljšanju opremljenosti fakulteta u funkciji naučno-istraživačkog rada),
- prati i informiše akademsko osoblje o aktuelnim naučno-istraživačkim projektima,
- aktivno učestvuje u organizaciji pripreme aplikacija za naučno-istraživački rad, stručne i druge projekte, kako u zemlji, tako i u inostranstvu,
- prati i koordinira realizaciju istraživačko-razvojnih projekata,
- obavlja i druge poslove po nalogu Dekana,
- za svoj rad odgovoran je Dekanu.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 22.

#### (Prodekan za međunarodnu saradnju)

- koordinira, planira i uspostavlja međunarodnu saradnju, saradnju sa drugim univerzitetima na organizaciji zajedničkih studija na drugom i trećem ciklusu uz saradnju sa Prodekanima,
- radi na stvaranju uslova i koordinira razmjenu studenata, nastavnog osoblja, naučnika i istraživača sa srodnim fakultetima i institucijama u inostranstvu,
- proučava pitanja od interesa za ostvarenje međunarodne saradnje Fakulteta i nastavno-naučnog osoblja Fakulteta i iznosi prijedloge Dekanu za preuzimanje mera i aktivnosti na tom planu,
- koordinira saradnju sa predstavnicima država i međunarodnih organizacija sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i inostranim donatorima, koji su dio djelatnosti Fakulteta,
- obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u njegovu nadležnost po nalogu Dekana Fakulteta,
- na kraju akademske godine podnosi izvještaj Dekanu Fakulteta o svom radu,
- pruža savjetodavnu i administrativnu pomoć Tempus projektima, Erasmus Mundus External, CEEPUS mreže i drugim projektima univerzitetskih mreža, te sarađuje i u svom dijelu doprinosi radu Ureda za projekte,
- učestvuje u izradi, praćenju i evaluaciji rada projekata,
- sarađuje sa nositeljima i partnerima u projektima,
- za svoj rad odgovara Dekanu.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)



### Član 23. (Prodekan za finansije i razvoj)

#### Opis poslova:

- pomaže Dekanu u svim poslovima iz domena materijalno-finansijskih poslova,
- nadzire rad Službe za računovodstvo i finansije,
- vrši projekciju sredstava neophodnih za djelatnost Fakulteta za tekuću godinu,
- nadzire i vrši kontrolu utroška finansijskih sredstava u skladu sa finansijskim planom,
- učestvuje u pripremi prijedloga finansijskog plana,
- učestvuje u izradi kvartalnih izvještaja o utrošku finansijskih sredstava i predlaže mjere u vezi sa njihovim rebalansom i iste dostavlja Dekanu i,
- predlaže mjere razvoja Fakulteta u skladu sa strateškim planom,
- iznalaže mogućnosti za dodatnim izvorima finansiranja,
- podnosi izvještaj Dekanu o svom radu,
- obavlja i druge poslove po nalogu Dekana,
- za svoj rad odgovoran je Dekanu.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 24. Direktor Instituta

Direktor instituta obavlja poslove iz nadležnosti instituta, a naročito:

- Rukovodi Institutom i odgovoran je za rad Instituta u obavljanju poslova iz nadležnosti Instituta.
- Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Institutu.
- Predstavlja Institut, vrši konsultacije i daje preporuke institucijama, potpisuje akte iz nadležnosti Instituta (uključujući i opšte), izvještaje i planove rada.
- Nadzire i koordinira rad rukovodioca Centara, šefova Odjela, sekretara Instituta i drugog osoblja Instituta, raspoređuje poslove i zadatke, predsjedava Naučnim savjetom Instituta.
- Osigurava zakonitost i potrebnu transparentnost u radu Instituta i usmjerava i nadzire odnose sa javnošću u dijelu predstavljanja Instituta.

Direktor instituta za svoj rad odgovoran je Dekanu i Vijeću.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:** jedan (1).

### Član 25 (Sekretar Fakulteta)

#### Opis poslova:

- organizuje, koordinira i uskladjuje i rukovodi radom unutrašnjih podorganizacionih jedinica/stručnih službi Fakulteta;
- osigurava zakonitost rada unutrašnjih podorganizacionih jedinica/stručnih službi Fakulteta



kao cjeline;

- brine se o blagovremenom izvršavanju godišnjeg i periodičnog plana rada stručnih službi;
- neposredno izvršava poslove i zadatke postavljene od strane Dekana Fakulteta kome kao rukovodiocu odgovara za svoj rad;
- prisustvuje i aktivno sudjeluje na sjednicama Dekanata, Vijeća Fakulteta, Instituta i stručne aktivnosti i drugih stručnih i savjetodavnih tijela;
- provodi odluke i zaključke Dekanata, Vijeću Fakulteta, Instituta i drugim stručnim i savjetodavnim tijelima;
- učestvuje u izradi nacrta i prijedloga akata Fakulteta, brine se o njihovo primjeni u praksi;
- zastupa Fakultet po odobrenju Dekana Fakulteta na osnovu izdate punomoći;
- prati primjenu i izmjene zakonskih propisa naročito u oblasti obrazovanja, nastavno-naučnog, stručnog i istraživačkog rada, te radno-pravnih odnosa i s njima redovno upoznaje odgovarajuće službe i radnike;
- vodi stručne pravne poslove;
- izrađuje sa stručnim službama tekstove prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata;
- obavlja organizaciju i provođenje stručnih poslova vezanih za disciplinske postupke;
- prati, organizuje i provodi upisnu politiku;
- priprema izvještaj o radu Fakulteta i Dekana Fakulteta zajedno sa Prodekanima i stručnim službama Fakulteta na godišnjem nivou;
- prati kadrovsку situaciju na Fakultetu;
- priprema elemente iz domena Službe za izradu Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje, Dokumenta okvirnog Budžeta (DOB) kao i izrade Finansijskog plana i plana javnih nabavki Fakulteta;
- priprema i predlaže zajedno sa stručnim službama, tekstove nacrta svih ugovora nastalih u poslovanju Fakulteta;
- učestvuje u poslovima pripreme investicionih projekata vezanih za objekat Fakulteta, te priprema izradu odgovarajuće pravne dokumentacije vezane za investicije;
- neposredno sarađuje sa Univerzitetom u Sarajevu u pogledu pravnih pitanja, kao i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, uz saglasnost Dekana Fakulteta;
- radi sa službama i licima koja vrše inspekcijski nadzori internu kontrolu and radom Fakulteta;
- usko sarađuje sa generalnim sekretarom Univerziteta u Sarajevu iz djelokruga svog rada uz saglasnost Dekana Fakulteta i o istom obavještava Dekana Fakulteta;
- obavlja i druge poslove vezane za Fakultet po nalogu Dekana Fakulteta;
- u pisanoj formi daje stručno mišljenje u odnosu na zakonsku usklađenost akata tijela Fakulteta.

**Uslovi:** VSS / 240-300 ECTS Pravni fakultet, minimalno 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje jednog svjetskog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1).

## Član 26. (Rukovodilac Studija)

Rukovodilac Studija obavlja poslove akademskog osoblja na posebnim pozicijama na način i pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.



Rukovodilac Studija obavlja poslove iz djelokruga Studija, a naročito:

- pomaže Prodekanima u njihovom radu,
- organizuje i koordinira rad Studija,
- predsjedava Vijećem studija,
- predstavlja Studij u okviru Fakulteta,
- u saradnji s akademskim osobljem čiji izbor je vezan za određeni studij inicira i utvrđuje prijedloge studijskih programa, te prijedloge izvedbenog plana nastave za svaku akademsku godinu,
- priprema i saziva sastanke Studija i izvještava o svim relevantnim pitanjima u obavljanju djelatnosti Fakulteta,
- brine o pokrivenosti nastave izabranim nastavnicima, te predlaže plan popunjavanja slobodnih radnih mjesta, odnosno predlaže konkurse za izbor nastavnika i saradnika u saradnji sa Prodekanima,
- brine o naučnom i stručnom usavršavanju nastavnika i saradnika,
- na sastanku Studija predlaže izbor komisije za provođenje postupka odobravanja i odbrane magistarskih i završnih radova i doktorskih teza,
- brine o izdavačkoj djelatnosti za potrebe Studija,
- najmanje jednom semestralno podnosi izvještaj o svom radu Prodekanu,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Dekan,
- za svoj rad odgovoran je Prodekanima, Dekanu.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:** u skladu s brojem Studija

### Član 27

#### (Predsjedavajući Vijeća drugog ciklusa studija)

Predsjedavajući/predsjedavajuća Vijeća drugog ciklusa studija obavlja poslove akademskog osoblja na posebnim pozicijama na način i pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Predsjedavajući/predsjedavajuća Vijeća drugog ciklusa studija obavlja poslove iz nadležnosti Vijeća drugog ciklusa studija, a naročito:

- predsjedava sjednicama Vijeća drugog ciklusa studija,
- provodi odluke Vijeća drugog ciklusa studija,
- provodi odluke Vijeća drugog ciklusa studija, Senata i Upravnog odbora koje se odnose na drugi ciklus studija,
- provodi odluke i uputstva Dekana koje se odnose na funkcionisanje Vijeća drugog ciklusa studija.
- za svoj rad je odgovoran Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** propisani Pravilima studiranja za drugi ciklus studija Univerziteta u Sarajevu.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)



## Član 28.

### (Koordinatori za prvi, drugi i treći ciklus studija)

Koordinator za prvi i drugi ciklus i koordinator za treći ciklus studija obavljaju poslove akademskog osoblja na posebnim pozicijama na način i pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom:

- koordiniranje rada akademskog osoblja na prvom, drugom i trećem ciklusu studija,
- praćenje i koordiniranje realizacije studijskih programa,
- praćenje izvođenja nastave na prvom, drugom i trećem ciklusu studija,
- zaprimanje i vođenje evidencije mjesecnih izveštaja o realizovanoj nastavi na pripadajućem ciklusu,
- planiranje prostornih kapaciteta za nastavu i ispite na pripadajućem ciklusu,
- u saradnji sa Prodekanom za nastavu i Prodekanom za naučno-istraživački rad studija rad na izradi rasporeda nastave na pripadajućem ciklusu,
- u saradnji sa Prodekanom za nastavu i Prodekanom za naučno-istraživački rad radi na izradi rasporeda ispitnih rokova na pripadajućem ciklusu,
- u saradnji sa Prodekanom za nastavu i Prodekanom za naučno-istraživački rad radi na izradi rasporeda konsultacija na pripadajućem ciklusu,
- za svoj rad je odgovoran Dekanu, Prodekanu za nastavu i Prodekanu za naučno-istraživački rad ciklus studija Fakulteta.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja u radnom odnosu na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:** dva (2)

## Član 29.

### (Predsjedavajući Vijeća trećeg ciklusa studija/doktorskog studija)

Predsjedavajući/predsjedavajuća Vijeća trećeg ciklusa studija/doktorskog studija obavlja poslove akademskog osoblja na posebnim pozicijama na način i pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Predsjedavajući/predsjedavajuća Vijeća trećeg ciklusa studija/doktorskog studija obavlja poslove iz nadležnosti Vijeća trećeg ciklusa studija, a naročito:

- predsjedava sjednicama Vijeća trećeg ciklusa studija,
- učestvuje u pripremama Dnevnog reda za Vijeće trećeg ciklusa,
- provodi odluke Vijeća,
- provodi odluke Vijeća trećeg ciklusa studija, Senata i Upravnog odbora koje se odnose na treći ciklus studija,
- provodi odluke i uputstva Dekana koje se odnose na funkcionisanje Vijeća trećeg ciklusa studija,
- za svoj rad je odgovoran Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** propisani Pravilima studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)



### Član 30. (Rukovodilac Ureda za kvalitet)

U sklopu svojih ovlaštenja obavlja sljedeće poslove:

- nadzire postupke pri izradi strateških dokumenata Fakulteta (vizije, misije, strateških ciljeva i politike),
- učestvuje i koordinira radom članova Ureda pri izradi Priručnika kvaliteta i akademskih standarda,
- učestvuje i koordinira radom članova Ureda pri izradi dokumenata za osiguranje kvaliteta,
- organizuje, koordinira i provodi postupak interne procjene kvaliteta,
- izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti za osiguranje kvaliteta na Fakultetu,
- analizira i prati interne pokazatelje kvaliteta,
- osiguravanje i praćenje usavršavanja nastavnog osoblja,
- osiguravanje i praćenje usavršavanja administrativnog i stručnog osoblja,
- prikuplja informacije o kvalitetu na Fakultetu od svih korisnika usluga Fakulteta,
- učestvuje i inicira definiranje procedura i procesa na Fakultetu u skladu sa propisanim normama i standardima,
- učestvuje u redefiniranju i stalnom poboljšavanju kvaliteta na Fakultetu,
- sarađuje sa Uredom za kvalitet Univerziteta u Sarajevu, kao i sa drugim organima zaduženim za akreditaciju visokoškolskih ustanova,
- učestvuje i inicira aktivnosti vezane za akreditaciju i ISO standarde,
- poslove na upravljanju kvalitetom rukovodilac Ureda za kvalitet radi u saradnji sa menadžerom za kvalitet,
- obavlja i druge poslove po nalogu Dekana Fakulteta,
- za svoj rad je odgovoran Dekanu.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja u radnom odnosu na Fakultetu, edukacija u oblasti osiguranja kvaliteta.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 31. (Nastavno-naučni poslovi)

Nastavno-naučne poslove obavlja akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja na Fakultetu, i to: redovni profesor, vanredni profesor i docent, viši asistent, asistent na odgovarajućim radnim mjestima.

Naziv radnih mjesta na kojima se obavljaju nastavno-naučni poslovi vezuju se za naučne oblasti odnosno nastavne predmete prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, na koju je akademsko osoblje birano na način i po postupku utvrđenom Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

**Opis poslova za redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta:**

- organizovanje i izvođenje nastave prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, predavanja, seminari, nadzor vježbi/vježbe i slično,
- održavanje semestralnih provjera znanja i ispita,



- mentorstva na završnim radovima studenata drugog ciklusa i učešće u radu komisija za odbranu radova,
- mentorstvo u postupcima sticanja doktorata nauka i učešće u radu komisija za odbranu doktorskih radova,
- konsultacije i drugi oblici rada sa studentima,
- priprema materijala i udžbenika za svoje obavezne i izborne predmete,
- predlaganje, učestvovanje u naučno-nastavnim programima i projektima Fakulteta,
- objavljivanje rezultata istraživanja u naučnim i stručnim publikacijama,
- rad u stručnim komisijama Fakulteta i Univerziteta,
- učestvovanje u organizaciji naučnih, stručnih i drugih skupova,
- učestvovanje u upravljačkim i stručnim poslovima Fakulteta,
- drugi povjereni poslovi,
- odgovoran Rukovodiocu studija, Prodekanima, Dekanu.

**Uslovi:** definisani Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta.

**Broj i struktura izvršilaca:** utvrđuje se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, a na osnovu nastavnog plana i programa, vrste studija, dinamičkog plana i programa za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja, broja studenata na predavanjima, vježbama i drugim oblicima nastavnog opterećenja u toku jedne studijske godine.

### Član 32.

#### Opis poslova za višeg asistenta i asistenta:

- organizovanje i izvođenje vježbi i drugih praktičnih oblika nastave prvog i drugog ciklusa studija pod nadzorom odgovornog nastavnika,
- pomaganje odgovornom nastavniku u organizaciji i izvođenju nastave, semestralnih provjera znanja i ispita,
- vođenje evidencije vezane za praćenje i rad studenata,
- konsultacije i drugi oblici rada sa studentima,
- objavljivanje rezultata istraživanja u naučnim i stručnim publikacijama,
- rad u stručnim komisijama Fakulteta i Univerziteta,
- učestvovanje u organizaciji naučnih, stručnih i drugih skupova,
- učestvovanje u stručnim poslovima Fakulteta,
- za svoj rad je odgovaran predmetnom nastavniku,
- drugi povjereni poslovi po nalogu predmetnog nastavnika, rukovodioca studija, Prodekana i Dekana.

**Uslovi:** definisani Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta.

**Broj i struktura izvršilaca:** utvrđuje se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, a na osnovu nastavnog plana i programa, vrste studija, dinamičkog plana i programa za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja, broja studenata na predavanjima, vježbama i drugim oblicima nastavnog opterećenja u toku jedne studijske godine.



### Član 33.

#### (Stručni, administrativni, tehnički i pomoći poslovi)

Stručni, administrativni, tehnički i pomoći poslovi obavljaju se u posebnim službama Fakulteta na odgovarajućim radnim mjestima.

Službe podrške Fakulteta:

- Služba za opće, pravne i kadrovske poslove,
- Služba za nastavu i studentska pitanja,
- Služba za naučno-istraživački rad, međunarodnu saradnju i izdavaštvo,
- Služba za finansije i računovodstvo,
- Služba javnih nabavki,
- Biblioteka,
- Služba za opće, tehničke poslove, poslove održavanja i obezbjeđenja objekta

### Član 34.

#### (SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKЕ POSLOVE)

Služba za opće, pravne i kadrovske poslove obavlja poslove na pozicijama i pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom:

- Učesvuje u kreiranju kadrovske politike Fakulteta
- Izrada akata iz nadležnosti Službe,
- Vođenje evidencije o uposlenicima iz reda nastavnog, nenastavnog i angažovanog osoblja, vođenje evidencije o izbornim rokovima, učešće u izbornim procedurama, prijave i odjave radnika i ostali poslovi iz područja kadrovske politike,
- Osigurava podršku radu Vijeća i Dekanata Fakulteta.

### Član 35. (Šef Službe)

- Organizira rad Službe za opće, pravne i kadrovske poslove;
- Prati izvršenje poslova u okviru Službe vodeći računa o rokovima izvršenja pojedinačnih poslova;
- Saraduje sa Sekretarom Fakulteta i zajedno prate izmjenu zakonskih propisa te predlaže usaglašavanje postojećih akata sa istim;
- Priprema materijale na propisanom obrascu koji se dostavljaju na sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu vezane za rad Upravnog odbora, te prati odluke, zaključke i mišljenja Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;
- Iz domena svog opisa poslova učestvuje u pripremi sjednica Vijeća Fakulteta;
- sarađuje u pravnom domenu sa licima i službama koje vrše inspekcijski nadzor, priprema materijale potrebne za nadzore i internu kontrolu nad radom Fakulteta;
- radi na pravnim aspektima sporazuma i ugovora za potrebe nastavnog, stručnog i naučnoistraživačkog rada zajedno sa šefovima tih službi i daje prijedloge Sekretaru Fakulteta vezano za iste;
- prati primjenu i izmjene zakonskih propisa;
- zajedno sa Sekretarom priprema elemente iz domena Službe za izradu Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje;
- prati vođenje evidencije radnika Fakulteta (personalni dosje i matična knjiga) i stara se o knjizi o evidenciji radnog vremena;



- obavlja stručne poslove vezane za provođenje postupka zasnivanja radnog odnosa, priprema ugovore o radu, rješenja o plaći, u dogovoru sa Dekanom i Sekretarom Fakulteta sačinjava plan korištenja godišnjih odmora, obrađuje i dostavlja statističke podatke iz domena radnih odnosa;
- obavlja stručne poslove/nadzire rad uposlenika Službe u vezi postupka zasnivanja radnog odnosa sa stranim državljanima (poslovi oko dobijanja ID broja za strance, poslovi oko izdavanja radnog ozvole i izdavanje potrebne dokumentacije za regulisanje privremenog boravka), kao i vođenje evidencije stranih državljanina;
- učestvuje u izradi izvještaja o radu Fakulteta i Dekana Fakulteta;
- daje stručno mišljenje vezano rad Službe;
- obavlja ostale poslove po nalogu Dekana i Sekretara Fakulteta.

**Uslovi:** VSS/240 – 300 ECTS bodova, završen Pravni fakultet, radno iskustvo od pet godina na istim ili sličnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### **Član 36. (Stručni saradnik/viši stručni saradnik u Službi)**

#### **Opis poslova:**

- učestvuje u izradi svih pravnih akata Fakulteta i radi na usaglašavanju istih sa aktima Univerziteta, u saradnji sa šefom Službe,
- daje stručno savjetodavni doprinos u radu svih tijela i procedura na Fakultetu,
- priprema materijale za sjednice Vijeća Fakulteta, u elektronskoj i printanoj formi, priprema prijedloge odluka u elektronskoj i printanoj formi, vodi zapisnik i izrađuje konačne odluke i izvode iz zapisnika po završetku sjednice Vijeća Fakulteta;
- priprema i dostavlja odluke, zaključke i izvode iz materijala ili zaključaka sa sjednica Vijeća Fakulteta, te ih proslijeđuje za sjednice Grupacije/Senata Univerziteta u elektronskoj i printanoj formi;
- obavlja sve pravne i administrativno-stručne poslove vezane za rad Vijeća studija;
- vodi zapisnik na sjednicama Vijeća Fakulteta, Vijeća studija i pravno i administrativno-stručno obrađuje dokumenta koja budu donesena na navedenim sjednicama;
- u domenu rada Službe učestvuje u provođenju postupaka izbora u akademski zvanju na Fakultetu, u skladu sa zakonom,
- vodi evidencije radnika Fakulteta (personalni dosije, matična knjiga),
- priprema ugovore o radu, ugovore o djelu, rješenja o plaći i godišnjim odmorima, kao i druge odluke iz domena radno-pravnih poslova, i pruža stručnu pomoć radnicima,
- obavlja poslove prijave i odjave radnika, poslove prikupljanja obrazaca vezanih za minuli rad, napredovanja i slično,
- učestvuje u pripremama sjednica Vijeća Fakulteta u domenu svojih poslova,
- priprema prijedloge, rješenja i odluke Vijeća Fakulteta iz djelokruga svog rada,
- u slučaju potrebe u pravnom domenu sarađuje sa licima i službama koje vrše inspekcijski nadzor i internu kontrolu nad radom Fakulteta,
- druge sroдne poslove po nalogu Dekana, šefa Službe i Sekretara,
- za svoj rad odgovara šefu Službe, Sekretaru i Dekanu Fakulteta.



**Uslovi:** VSS/ 240-300 ECTS Pravni fakultet, za stručnog saradnika jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, za višeg stručnog saradnika šetiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** dva (2).

### **Član 37. (Viši samostalni referent za kadrovske poslove)**

**Opis poslova:**

- vodi propisanu evidenciju iz područja radnih odnosa,
- vodi matičnu knjigu zaposlenih,
- vodi evidenciju o bolovanjima i nesrećama na poslu,
- vodi dosijea zaposlenika,
- vodi poslove i evidencije za korištenje godišnjih odmora,
- učestvuje u izradi i kompletiranju statističkih izvještaja iz djelokruga službe,
- učestvuje/kuca odluke, rješenja, potvrde, zapisnike sa stručnih i upravnih organa Fakulteta,
- učestvuje u postupku prijave i odjave zaposlenika,
- radi administrativne poslove vezane za pripremu ugovora za održavanje nastave, autorskih ugovora i ugovora za povremene i privremene poslove,
- radi administrativne poslove vezane za sklapanje ugovora sa trećim licima.

**Uslovi:** SSS/IV stepen – opći smjer ili ekonomsko usmjerenje, radno iskustvo u trajanju od 3 godine na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

**Broj izvršilaca:** jedan (1).

### **Član 38. (SLUŽBA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO)**

Služba za finansije i računovodstvo obavlja poslove na pozicijama i pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

- finansijsko-računovodstveni, knjigovodstveni, blagajnički i poslovi likvidature,
- priprema i izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja,
- stručni, analitički i administrativni poslovi iz domena računovodstva i finansija.

### **Član 39. (Šef Službe)**

**Opis poslova:**

- organizuje i rukovodi radom Službe i obavlja, stručne, analitičke i administrativne poslove iz djelokruga rada Službe,
- odgovoran je za blagovremeno i valjano izvršavanje utvrđenih zadataka i odluka koje se odnose na rad Službe,
- prati i primjenjuje zakonske propise iz domena računovodstva, učestvuje u izradi nacrtova općih akata kojima se uređuje ekonomsko poslovanje,
- priprema dokumentaciju i izrađuje periodične i godišnje finansijske izvještaje,
- kontroliše finansijsko-računovodstvene, knjigovodstvene, poslove likvidature, blagajničke i ostale aktivnosti u okviru Službe,



- vrši kontrolu knjiženja u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima,
- prati strukturu trošenja sredstava, kako budžetskih, tako i sredstava stečenih po drugim osnovama u skladu sa računovodstvenim standardima, te prati realizaciju odobrenih sredstava iz budžeta po namjenama,
- predlaže odluke i rješenja koje se odnose na zadatke i rad Službe i koordinira ih sa drugim službama,
- radi periodične i redovne analize za potrebe Dekana,
- vrši prijem bankovnih izvoda, kontrolu ispravnosti knjiženja ulaznih i izlaznih faktura, platnih transakcija, obračuna isplate plaća, naknada po osnovu ugovora o djelu, kao i kontrolu isplate iz blagajne,
- vrši kontrolu knjiženja ulaznih i izlaznih faktura, bankovnih izvoda i blagajne,
- vrši kontrolu ostalih finansijskih knjiženja i vodi internu dostavu knjigu o prijemu dokumentacije,
- vrši obračun amortizacije stalnih sredstava,
- radi sa službama kontrole, inspekcije i drugima koji vrše kontrolu finansijskog poslovanja, o čemu prije početka rada obavještava neposrednog rukovodioca – Dekana i Sekretara Fakulteta,
- učestvuje u pripremi prijedloga finansijskih planova i plana javnih nabavki zajedno sa Šefom službe za plan, analizu, investicije i javne nabavke, te prati realizaciju i ostvaranje,
- sarađuje sa ostalim službama Fakulteta po svim pitanjima, zadacima, odlukama, rješenjima, procedurama i analizama kako bi se rad Službe i finansijske procedure uskladile sa zakonskim odredbama,
- obavlja i druge poslove i radne zadatke po potrebi i nalogu Dekana i Sekretara Fakulteta, u okviru stručne spreme i djelokruga rada Službe u kojoj se nalazi, a koji su u skladu sa zakonom,
- realizuje odluke Dekana, Vijeća Fakulteta, organa Univerziteta,
- za svoj rad odgovoran je Prodekanu za finansije i razvoj, Sekretaru i Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** VSS/ 240-300 ECTS Ekonomski fakultet, poželjno licenca certificiranog računovođe, pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

#### Član 40.

**(Viši stručni saradnik/stručni saradnik za računovodstvo i finansije)**

**Opis poslova:**

- obavlja stručne, ekonomske, finansijske i knjigovodstvene, te poslove iz djelokruga rada Službe,
- vrši knjiženja ulaznih i izlaznih faktura,
- vrši knjiženje bankovnih izvoda,
- vrši knjiženja troškova obračuna amortizacije, stalnih sredstava i sitnog inventara,
- vrši obračun ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima i popunjava naloge za isplatu istih,
- vrši prijavu uplate doprinosa i poreza po osnovu ugovora o djelu, priprema IOS-e za potrebe godišnjih i periodičnih obračuna i izvještaja,
- u saradnji sa šefom Službe učestvuje u izradi finansijskog plana, permanentno analizira dinamiku provođenja i informiše o svim negativnim postupanjima u odnosu na finansijski plan,
- vrši usaglašavanje stanja na finansijskim karticama stalnih sredstava, sitnog inventara i zaliha materijala,
- prati stanje postojećih stalnih sredstava, zahtjeve za nabavke novih stalnih sredstava u skladu s finansijskim planom, zahtjeve za rekonstrukciju i investiciono održavanje,



- učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki, prikupljanju ponuda i praćenju provođenja postupka javnih nabavki, sastavljanju obavještenja i zapisnika o javnim nabavkama, sređivanju i arhiviranju dokumentacije,
- priprema mjesecnih i godišnjih statističkih izvještaja propisanih zakonom,
- obavlja i druge poslove i radne zadatke po potrebi i nalogu šefa Službe, u okviru stručne spreme i djelokruga rada Službe u kojoj se nalazi, a koji su u skladu sa zakonom,
- za svoj rad odgovoran je šefu službe, Prodekanu za finansije i razvoj, Sekretaru i Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** VSS/ 240-300 ECTS Ekonomski fakultet, za stručnog saradnika jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, za višeg stručnog saradnika četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1).

#### **Član 41.**

**(Viši stručni saradnik/stručni saradnik za plan, analizu i investicije)**

**Opis poslova:**

- priprema izvještaje o raspoloživim sredstvima, izvještaje o ostvarenim vlastitim prihodima, ostale izvještaje i pokazatelje za odgovarajuće organe i službe, te prati priliv i utrošak sredstava po svim vidovima prihoda i rashoda,
- priprema podatke za analizu poslovanja,
- prati realizaciju odobrenih sredstava iz finansijskog plana po namjena,
- radi povremene, periodične i redovne analize odstupanja od izvršenja finansijskog plana,
- prati realizaciju budžeta projekata,
- učestvuje u pripremi i izradi izvještaja o finansijskom poslovanju Fakulteta,
- sarađuje sa ostalim službama Fakulteta po svim pitanjima, zadacima, odlukama, rješenjima, procedurama i analizama kako bi se rad Službe i finansijske procedure uskladile sa zakonskim odredbama,
- obavlja i druge slične radne zadatke po potrebi i nalogu Dekana i Sekretara Fakulteta u okviru stručne spreme i djelokruga rada Službe u kojoj se nalazi, a u skladu sa zakonom,
- za svoj rad odgovoran je Prodekanu za finansije i razvoj, Sekretaru i Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** VSS/ 240-300 ECTS Ekonomski fakultet, za stručnog saradnika jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, za višeg stručnog saradnika četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

#### **Član 42.**

**(Stručni saradnik/Konter bilansista)**

(1) Stručni saradnik/Konter bilansista

- a) Svu prispjelu knjigovodstvenu dokumentaciju pregleda, kontira i odgovoran je za ispravnost kontiranja dokumentacije
- b) Obradivanje i knjiženje povremene finansijske dokumentacije;
- c) Kontinuirano usaglašavanje na analitičkim karticama po svim kontima glavne knjige i sačinjavanje bruto bilansa;
- d) Vodi finansijski aspekt stalnih sredstava-knjiženje nabavke novih sredstava, amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava;
- e) Usaglašava knjigovodstveno i stvarno stanje stalnih sredstava po inventuri;



- f) Usaglašava materijalno stanje po otpremnicama sa finansijskim stanjem po fakturama;
- g) Učestvuje u izradi obračuna propisanih zakonom;
- h) Usaglašava obaveze i potraživanja na odgovarajućim knjigovodstvenim karticama;
- i) Piše i ispostavlja izvode otvorenih stavki (IOS-e), potvrđuje ili osporava dostavljene IOS-e
- j) Priprema naloga za plaćanje i knjiženje za Ministarstvo finansija
- k) Obavlja i druge poslove iz oblasti računovodstva po nalogu Šefa službe finansija i računovodstva.
- l) Za svoj rad odgovara Šefu službe.

**Uslovi:** VSS/180-240 ECTS bodova, završen Ekonomski fakultet, jedna godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima, poznavanje rada na računaru

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 43

(Viši samostalni referent za blagajničko poslovanje i platni promet)

**Opis poslova:**

- obavlja operativno-tehničke poslove u vezi sa vršenjem obračuna plaća za zaposlene i angažirane osobe na Fakultetu,
- administrativno prati otplate po kreditima i drugim administrativnim zabranama,
- elektronski popunjava podatke mjesečno o isplaćenim plaćama - obrazac MIP 1023 - prijava Poreskoj upravi,
- elektronski unosi podatke i prijave o svim isplatama (ugovora o djelu, autorskih honorara i isplate za strance) - uvezani sa Poreskom ispostavom,
- sastavlja izvještaje za uposlenike GIP o isplaćenim plaćama,
- prati rokove dospjeća potraživanja i obaveza, te izmirenje ostalih obaveza po važećim propisima,
- kontroliše formalnu ispravnost naloga i fakturna za plaćanje,
- sređuje finansijsku dokumentaciju i brine se o pravilnom odlaganju iste,
- vodi blagajničko poslovanje i knjigu glavne blagajne,
- obračunava i isplaćuje autorske honorare i ugovore o djelu,
- vrši administrativno-tehničke poslove sa poslovnom bankom u vezi plaćanja,
- prima i kompletira izvještaje o dnevnim transakcijama novčanih sredstava, te urednu dokumentaciju predaje na knjiženje višem stručnom saradniku/stručnom saradniku za računovodstvo i finansije
- izdaje izlazne fakture,
- vodi knjigu KIF-a i KUF-a,
- obavlja i druge poslove i radne zadatke po potrebi i nalogu šefu Službe, u okviru stručne spreme i djelokruga rada Službe u kojoj se nalazi; a koji su u skladu sa zakonom,
- za svoj rad odgovoran je šefu Službe, Prodekanu za finansije i razvoj, Sekretaru i Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** SSS/IV stepen ekonomskog smijera, tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 44.

(SLUŽBA JAVNIH NABAVKI)

Služba javnih nabavki obavlja poslove na iz domena pripreme, praćenja, izvještavanja i postupaka javnih nabavki, te drugih srodnih poslova



**Član 45.**  
**(Šef službe za javne nabavke)**

Šef službe za javne nabavke:

- a) Rukovodi radom Službe za javne nabavke;
- b) Priprema Plan javnih nabavki u skladu sa zakonom,
- c) Vrši nadzor nad provedbom plana javnih nabavki u skladu sa zakonom,
- d) Podnosi izvještaj o realizaciji godišnjeg plana javnih nabavki,
- e) Pruža pomoć kod organizacije finansijsko-računovodstvenog poslovanja i izrade planova i izvještaja;
- f) Pruža stručnu i tehničku pomoć komisiji za javne nabavke od pokretanja postupka do realizacije ugovora;
- g) Vrši nadzor nad nabavkom roba, usluga i radova od izabranih ponuđača i prati realizaciju zaključenih ugovora;
- h) Obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara i Dekana

**Uslovi:** VSS/240-300 ECTS bodova ,završen fakultet ekonomskog ili pravnog usmjerjenja, pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

**Član 46.**

**(Viši stručni saradnik/Stručni saradnik za javne nabavke i ekonomske poslove)**

Stručni saradnik za javne nabavke i ekonomske poslove:

- a) Istražuje tržište roba, radova i usluga,
- b) Ostvaruje kontakte sa potencijalnim ponuđačima i vodi evidencije o istim;
- c) Sagledava potrebe za nabavkom roba, usluga i radova;
- d) Prikuplja i obrađuje zahtjeve za nabavku roba, usluga i radova;
- e) Sačinjava prijedlog konačne specifikacije potrebne nabavke roba, usluga i radova;
- f) Pruža stručnu i tehničku pomoć komisiji za javne nabavke od pokretanja postupka do realizacije ugovora;
- g) Vrši nadzor nad nabavkom roba, usluga i radova od izabranih ponuđača i prati realizaciju zaključenih ugovora;
- h) Vrši kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu nabavljenih roba, usluga i radova;
- i) Pruža pomoć kod organizacije finansijsko-računovodstvenog poslovanja i izrade planova i izvještaja;
- j) Obavlja i druge poslove po nalogu i uputstvima šefa Službe.
- k) Za svoj rad odgovara šefu Službe.

**Uslovi:** VSS/180-240 ECTS bodova, završen ekonomski ili pravni fakultet, za stručnog saradnika jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,za višeg stručnog saradnika četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca :** dva (2)



## Član 47. (SLUŽBA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA)

Zadaci Službe:


- Neposredna saradnja sa nastavnicima i studentima na realizaciji poslova vezanih za studij;
- Neposredna saradnja sa Dekanom i Prodekanima oko realizacije poslova vezanih za studente;
- Vrši izradu plana i analize nastavnih kapaciteta u saradnji sa prodekanima i rukovodiocima studija;
- Organizacija, izrada i aktualizacija baze podataka;
- Rješavanje statusnih pitanja studenata
- Provođenje odluka, rješenja i zaključaka Vijeća Fakulteta i Dekana iz domena rada Službe,
- Vođenje dosjea i matičnih knjiga studenata,
- Upis studenata na sva tri ciklusa studija,
- Primjena e-UNSA ili drugog odgovarajućeg informacionog sistema na Fakultetu,
- Pripremanje izvještaja za potrebe Fakulteta i drugih vanjskih korisnika,
- Objavljivanje i ažuriranje na oglasnoj ploči Fakulteta,
- Arhiviranje dokumentacije iz djelokruga rada službe u skladu s propisima.
- Obavlja i druge poslove prema nalozima Dekana i Prodekana Fakulteta.
- Za svoj rad odgovara Dekanu i Sekretaru Fakulteta.

Broj uposlenika u Studentskoj službi je definisan Standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja i zavisi od broja studenata.

## Član 48. (Šef službe)

Opis poslova:

- organizira cjelokupan rad Službe i koordinira rad u Službi;
- sarađuje sa Prodekanima, Sekretarom Fakulteta, Rukovodiocima studija o svim pitanjima koji se odnose na stručno-administrativnu materiju vezanu za planiranje i izvođenje nastave na cijelom Fakultetu (nastavno opterećenjem akademskog kadra, plan pokrivenosti nastave te ostala analiza nastavnog procesa);
- daje prijedloge i mišljenja za rješavanje pitanja u okviru planiranja i izvođenja nastavnog procesa, a posebno u administrativno-stručnom dijelu koji se odnose na nastavne planove i programe i utvrđivanje matičnosti predmeta koji se izvode na Fakultetu;
- prati prikupljanje relevantnih podataka iz domena nastave i njihovo dostavljanje nadležnim;
- nadzire realizaciju nastave, a posebno gostujućih profesora, angažiranih profesora i o svim pitanjima iz svog djelokruga rada i nadležnosti obaveštava Prodekane;
- obaveštava Prodekane o potrebi rješavanja određenih pitanja iz domena nastavnog procesa i priprema konkretne prijedloge za njihovu realizaciju;
- priprema konačni tekst određenih odluka iz domena rada Službe i predlaže njihovo donošenje;
- sarađuje sa drugim stručnim službama u okviru Fakulteta i u vezi sa pitanjima koja se odnose na administrativno-pravne i stručne poslove iz domena rada Službe, te, po potrebi, iz svog djelokruga rada i odgovornosti sarađuje sa šefovima tih službi pri izradi odgovarajućih dopisa, prijedloga odluka i rješenja;



- sudjeluje u izradi Akademskog kalendarja na osnovu Akademskog kalendarja Univerziteta u Sarajevu i potreba Fakulteta, prati njegovo odvijanje i realizaciju, te ažurira nastale izmjene i dopune u Akademskom kalendaru;
- prati uvjete i rokove izbora i reizbora nastavnika i saradnika i dostavlja izvještaje o stanju kadra na Fakultetu zajedno sa šefom Službe za pravne, opće i kadrovske poslove, Dekanu, Prodekanima i Sekretaru Fakulteta;
- zajedno sa nadležnim službama Fakulteta priprema elemente iz domena Službe za izradu Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje, Dokumenta okvirnog Budžeta (DOB) kao i izrade Finansijskog plana i plana javnih nabavki Fakulteta;
- daje stručno mišljenje vezano rad Službe;
- postupa po nalogima Dekana i Prodekanâ i Sekretara Fakulteta u vezi sa organizacijom i unapređenjem nastavnog procesa iz administrativno-stručnog domena i djelokruga rada Službe.

**Uslovi:** VSS/240- 300 ECTS bodova, završen fakultet društvenog smjera ili Fakultet zdravstvenih studija, radno iskustvo od pet godina na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznавanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

#### **Član 49. (Viši stručni saradnik /Stručni saradnik u Službi)**

##### **Opis poslova:**

- postupa po nalogu Vijeća Fakulteta, Dekana, Sekretara, Prodekana i šefa Službe u okviru svoje nadležnosti,
- u saradnji sa šefom Službe prati uvjete i rokove izbora i reizbora nastavnika i saradnika i dostavlja izvještaje o stanju kadra na Fakultetu zajedno sa šefom Službe za pravne, opće i kadrovske poslove, Dekanu, Prodekanima i Sekretaru Fakulteta;
- radi na poslovima uvođenja i primjene informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu,
- direktno koordinira sa UTIC-om oko svih tekućih i vanrednih pitanja,
- neposredno sarađuje sa nastavnim osobljem i studentima na realizaciji poslova vezanih za informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu,
- vrši obradu zahtjeva studenata,
- daje informacije ovlaštenim organima i agencijama prilikom provjere diploma,
- neposredno sarađuje sa nastavnim osobljem i studentima na realizaciji poslova vezanih za studente;
- vodi propisane evidencije i izrađuje informacije i izvještaje,
- priprema elemente izvještaja o uspjehu studenata, prolaznosti te o ukupnom uspjehu studiranja i drugih izvještaja na zahtjev Univerziteta, Zavoda za statistiku i drugih institucija;
- priprema uvjerenja o položenim ispitima i uvjerenja o diplomiranju;
- obavlja završnu obradu studentskog dosjea prije izdavanja diplome i vodi sve poslove oko promocije iz svog djelokruga rada;
- obavlja pripreme za objavu i provođenje konkursa za upis studenata.
- obrađuje potrebnu dokumentaciju prilikom upisa primljenih kandidata;
- vodi odgovarajuće glavne i pomoćne evidencije i matične knjige i brine se o pravilnom unosu podataka u matične knjige;
- obavlja prijem, ovjeru i otpremu prijava za ispite i evidentiranje rezultata;
- obrađuje potvrde studentima o pohađanju studija i priprema uvjerenja ili prepis ocjena o



položenim ispitima;

- obavlja sve administrativno-stručne poslove vezane za tok postupka prijave, oglašavanja i odbrane završnih radova;
- vodi zapisnik prilikom odbrane završnih radova;
- obavlja i druge slične poslove prema nalogu Dekana Fakulteta, Prodekana, Sekretara i neposrednog rukovodioca,

**Uslovi:** VSS/ 240-300 ECTS Fakultet zdravstvenih studija ili fakultet društvenog usmjerjenja, za stručnog saradnika jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, za višeg stručnog saradnika četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1).

### Član 50.

(Viši samostalni referent/samostalni referent za rad sa studentima)

**Opis poslova:**

- prima i obrađuje zahtjeve i druge podneske studenata, obavlja poslove upisa i ovjere godine, odnosno semestra, otvara, vodi i kontinuirano ažurira matičnu knjigu studenata svih ciklusa studija i personalne dosijee studenata,
- izdaje uvjerenja i potvrde studentima,
- arhivira dokumentaciju službe,
- direktno sarađuje i radi sa studentima u postupku prijema i izdavanja statusnih dokumenata
- obavlja i druge srodne poslove iz djelokruga Studentske službe predviđene ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Univerziteta i Fakulteta,
- za svoj rad odgovara Šefu službe, Sekretaru i Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** srednja stručna spremna /IV stepen općeg ili društvenog usmjerjenja, tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (viši samostalni referent)/jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samostalni referent), poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje jednog stranog jezika,

**Broj izvršilaca:** tri (3).

### Član 51.

(SLUŽBA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD, MEĐUNARODNU AKADEMSKU SARADNJU I IZDAVAŠTVO)

U nadležnosti Službe su svi stručno -administrativni poslovi iz domena naučnoistraživačkog rada, međunarodne akademske saradnje te izdavaštva, sačinjavanje pojedinačnih akata, izvještaja, te saradnja sa organima, službama i komisijama iz domena rada Službe.

### Član 52.

(šef Službe)

**Opis poslova:**

- organizira i koordinira rad Službe;
- sarađuje sa Prodekanima, rukovodicem instituta o svim pitanjima koja se odnose na administrativno-stručnu materiju vezanu za planiranje i izvođenje naučnoistraživačkog rada i međunarodne akademske saradnje i izdavaštva na cijelom Fakultetu;
- prati aktuelne domaće i međunarodne konkurse/natječaje i druge aktivnosti za sudjelovanje u naučnoistraživačkim poslovima, projektima mobilnosti studenata, akademskog i



neakademskog osoblja, te drugim vidovima učešća i saradnje u naučnoistraživačkim projektima i programima i o istima informiše Prodekane i rukovodioca Instituta;

- vodi korespondenciju i komunikaciju sa rukovodicima studija u skladu sa javnim pozivima i konkursima relevantnih institucija koje finansiraju naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti u BiH;
- vodi korespondenciju i komunikaciju sa rukovodicima studija u skladu sa javnim pozivima i konkursima relevantnih institucija koje finansiraju naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti u Evropi i svijetu;
- izrada i redovno ažuriranje informacija vezanih za kalendar aktivnosti i dešavanja na Fakultetu na web stranici Fakulteta;
- koordinira aktivnosti na pripremi i obradi inicijalne i definitivne projektne dokumentacije;
- zajedno sa šefovima odgovarajućih Službi priprema potrebne elemente u vezi sa izradom preliminarnog i konačnog budžeta projekta;
- vodi analitičku evidenciju projekata i projektnih dosjea;
- pomaže akademskom osoblju na administrativno-stručnim poslovima na konačnoj implementaciji projekta;
- sarađuje sa šefovima ostalih službi u vezi sa pitanjima koja se odnose na administrativnopravne i stručne poslove iz domena naučnoistraživačkog rada, međunarodne saradnje i izdavaštva, te iz svog djelokruga rada i odgovornosti sarađuje sa radnicima iz tih službi pri izradi odgovarajućih dopisa, prijedloge odluka i rješenja;
- zajedno sa Prodekanima i Sekretarom Fakulteta usaglašava planove organizovanja različitih aktivnosti domaćeg i međunarodnog karaktera (konferencije, okrugli stolovi, radionice, promocije, ljetne škole i slično) i radi sa Službom na realizaciji istih;
- prisustvuje sjednicama Redakcije za izdavačku djelatnost;
- učestvuje u pripremi prijedloga akata vezanih za izdavaštvo Fakulteta;
- vodi postupak kod dobijanja CIP-a, ISBN i ISSN kod nadležnih organa za pojedinačna izdanja Fakulteta u skladu sa Zakonom;
- obavlja i druge poslove po nalogu Prodekana za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju i Dekana Fakulteta.

**Uslovi:** VSS/300 ECST bodova, društvenog usmjerenja ili Fakultet zdravstvenih studija, radno iskustvo od pet godina na istim ili sličnim poslovima.


**Broj izvršilaca: jedan (1)**

### Član 53.

**(Viši stručni saradnik /stručni saradnik za međunarodnu saradnju i izdavaštvo)**

**Opis poslova:**

- prati aktuelne domaće i međunarodne konurse/natječaje i druge aktivnosti za sudjelovanje u projektima mobilnosti studenata, akademskog i neakademskog osoblja i o istima informiše šefa Službe,
- izrada i redovno ažuriranje informacija vezanih za kalendar aktivnosti i dešavanja na Fakultetu na web stranici Fakulteta;
- zajedno sa šefom Službe i Sekretarom Fakulteta usaglašava planove organizovanja različitih aktivnosti domaćeg i međunarodnog karaktera (konferencije, okrugli stolovi, radionice, promocije, ljetne škole i slično) i radi na realizaciji istih;
- prisustvuje sjednicama Redakcije za izdavačku djelatnost i vodi zapisnik;
- priprema prijedloge akata vezanih za izdavaštvo Fakulteta;



- vodi postupak kod dobijanja CIP-a, ISBN i ISSN kod nadležnih organa za pojedinačna izdanja Fakulteta u skladu sa Zakonom;
- sarađuje sa autorima, lektorima, štamparijom i ostalim učesnicima u izdavanju publikacije,
- priprema, marketing i prodaja publikacija,
- sarađuje sa drugim izdavačima i autorima,
- ažurira cjenovnik izdavačke djelatnosti,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i Dekana.

**Uslovi:** VSS/ 240-300 ECTS Fakultet zdravstvenih studija ili fakultet društvenog usmjerjenja, za stručnog saradnika jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, za višeg stručnog saradnika četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

#### **Član 54.**

##### **(Koordinator za cjeloživotno učenje)**

Koordinator za cjeloživotno učenje obavlja poslove akademskog osoblja na posebnim pozicijama na način i pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

- Učestvuje u kreiranju i implementiraju nastavnih planova i programa cjeloživotnog učenja,
- potiče kreiranje novih nastavnih planova i programa cjeloživotnog u odnosu na sve studije,
- odgovoran je za organizaciju, praćenje, provođenje i procjenu svih aktivnosti vezanih za cjeloživotno učenje na Fakultetu,
- prati i koordinira realizaciju programa cjeloživotnog učenja,
- provodi odluke Vijeća koje se odnose na pitanja cjeloživotnog učenja,
- obavlja i druge poslove po nalogu Dekana Fakulteta,
- za svoj rad je odgovoran Dekanu.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:** jedan (1).

#### **Član 55.**

##### **(Koordinator za projekte)**

Koordinator za projekte obavlja poslove akademskog osoblja na posebnim pozicijama i pod uslovima :

- obavještava nadležne organe, organizira postupak pristupa Fakulteta te rada u okviru projekata,
- predlaže učešće i angažovanje potrebnog osoblja u okviru Ureda za projekte kao i u okviru pojedinačnih projekata,
- predlaže voditelja projekta, sarađuje sa istim i pruža mu neophodnu pomoć u okviru projektnih aktivnosti,
- informiše nadležne organe na nivou Univerziteta i odgovoran je za postupak dobivanja potrebnih saglasnosti na nivou Univerziteta i Osnivača,

O svom radu je dužan da informiše Vijeće Fakulteta, Dekana, Prodekana za međunarodnu saradnju i odgovarajuća tijela na nivou Univerziteta u Sarajevu.

**Uslovi:** akademsko osoblje izabrano u naučno-nastavna zvanja na Fakultetu.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)



## Član 56 (BIBLIOTEKA)

Radi obavljanja bibliotečke djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima, ustrojava se fakultetska biblioteka, kao posebna podorganizaciona jedinica Fakulteta.

Način obavljanja poslova u biblioteci i organizacija biblioteke slijedi standarde visokoškolske biblioteke.

Djelokrug rada biblioteke vezan je posebno za:

- nabavku, inventarizaciju, obradu bibliotečke građe, posudbu, smještaj, čuvanje i zaštitu bibliotečke građe,
- vođenje baze korisnika,
- vođenje bibliotečke statistike i obrada podataka,
- vođenje inventara bibliotečke građe,
- međubibliotečka razmjena knjiga,
- međubibliotečka posudba knjiga,
- edukacija korisnika i pomoć u pretraživanju relevantne literature,
- učestvovanje u programima informacijske pismenosti,
- održavanje mrežne stranice biblioteke,
- briga o razvoju bibliotečkog sistema,
- izrada godišnjih izvještaja,
- saradnja s drugim visokoškolskim bibliotekama Univerziteta u Sarajevu, bibliotekama u BiH i inostranstvu.

Broj uposlenika Biblioteke se uskladjuje sa standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja, a zavisi od broja studenata.

## Član 57. (Šef biblioteke)

### Opis poslova:

- vodi bibliotečko poslovanje (inventarisanje i signiranje, katalogizacija, klasifikacija),
- priprema tematske bibliografije za potrebe akademskog osoblja,
- dostavlja informacije o bibliotekarskoj građi akademskom osoblju,
- priprema i koordinira rad Izdavačkog savjeta,
- prati i kontroliše evidentiranje i dostavljanje bibliotekarske građe,
- obavlja korespondenciju sa drugim institucijama i ustanovama po pitanju formiranja bibliotekarske građe,
- prati i pomaže u proceduri izdavanja akademskih publikacija,
- formira bazu objavljenih stručnih/naučnih radova i knjiga nastavnog osoblja, u saradnji sa koordinatorom za razvoj nastavnog osoblja,
- prati zakonske i podzakonske akte koji regulišu pitanja rada biblioteke; obavlja i druge poslove po nalogu Dekana i akademskog osoblja na posebnim pozicijama,



- priprema tematske izložbe knjižne i neknjižne građe u vezi s pojedinim izdanjima, autorima, akcijama i jubilejima;
  - organizuje međubibliotečke pozajmice i saradnje;
  - vrši stručnu obradu knjižnog fonda kroz abecedni predmetni katalog knjiga odnosno časopisa,
  - predlaže nabavku knjiga, časopisa i drugih publikacija,
  - arhivira završne rade i doktorske disertacije
  - obavlja druge srodne poslove po nalogu Dekana,
- za svoj rad odgovara Sekretaru i Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** VSS/240-300 ECTS bodova, završen Filozofski fakultet- Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo ili odgovarajuća studijska grupa, pet godina radnog iskustva , poznavanje engleskog jezika, rada na računaru.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 58. (Bibliotekar)

#### Opis poslova:

- vodi bibliotečko poslovanje (inventarisanje i signiranje, katalogizacija, klasifikacija),
  - priprema tematske bibliografije za potrebe akademskog osoblja,
  - dostavlja informacije o bibliotekarskoj građi akademskom osoblju,
  - priprema i koordinira rad Izdavačkog savjeta,
  - prati i kontroliše evidentiranje i dostavljanje bibliotekarske građe,
  - obavlja korespondenciju sa drugim institucijama i ustanovama po pitanju formiranja bibliotekarske građe,
  - prati i pomaže u proceduri izdavanja akademskih publikacija,
  - formira bazu objavljenih stručnih/naučnih radeva i knjiga nastavnog osoblja, u saradnji sa koordinatorom za razvoj nastavnog osoblja,
  - prati zakonske i podzakonske akte koji regulišu pitanja rada biblioteke; obavlja i druge poslove po nalogu Dekana i akademskog osoblja na posebnim pozicijama,
  - priprema tematske izložbe knjižne i neknjižne građe u vezi s pojedinim izdanjima, autorima, akcijama i jubilejima;
  - organizuje međubibliotečke pozajmice i saradnje;
  - vrši stručnu obradu knjižnog fonda kroz abecedni predmetni katalog knjiga odnosno časopisa,
  - predlaže nabavku knjiga, časopisa i drugih publikacija,
  - arhivira završne rade i doktorske disertacije
  - obavlja druge srodne poslove po nalogu Dekana,
- za svoj rad odgovara Sekretaru i Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** VSS/ 240-300 ECTS bodova Filozofski fakultet - Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo ili odgovarajuća studijska grupa, jedna godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima, položen stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)



**Član 59.**  
**(Samostalni referent - Knjižničar)**

**Opis poslova:**

- pomaže u nabavci, obradi i distribuciji bibliotečke građe,
- vrši obradu knjiga, časopisa i tekstova,
- radi sa korisnicima bibliotečkog fonda,
- pomaže u vodjenju evidencije o prispjelim knjigama, časopisima i ostaloj građi,
- vodi kartoteku korisnika bibliotečkog fonda,
- vodi brigu o održavanju udžbeničke literature,
- vodi evidenciju o kretanju bibliotečkog materijala,
- vodi evidenciju diplomskih, magistarskih i doktorskih radova,
- učeće u komisijama za popis biblioteke,
- statistički izvještaji o bibliotečkom materijalu,
- obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

**Uslovi:** SSS/IV stepen društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u obavljanju poslova bibliotečke djelatnosti, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

**Član 60.**  
**(SLUŽBA ZA OPĆE, TEHNIČKE POSLOVE, POSLOVE ODRŽAVANJA I  
OBEZBJEĐENJA OBJEKTA)**

**Član 61.**  
**(Šef službe)**

**Opis poslova**

- Organizira rad na obezbjeđenju objekta, opreme, uređaja i sredstava rada;
- Kontroliše obim, kvalitet i načine izvršavanja poslova službe;
- Stara se o pravilnom korištenju i održavanju opreme, uređaja i sredstava rada;
- Raspoređuje radnike u službi i vodi knjigu o rasporedu njihovih aktivnosti;
- Prima radne naloge za opravke i daje uputstva za njihovu realizaciju radnicima na održavanju;
- Saraduje sa komunalnim i drugim javnim preduzećima u vezi snabdjevanja zgrade električnom energijom, odvozom smeća i dr;
- Obezbeđuje pravilno korištenje i održavanje opreme, uređaja i sredstava rada;
- Saraduje sa policijom i drugim javnim preduzećima u vezi zaštite ljudi i imovine
- organizuje cijelokupno kancelarijsko poslovanje,
- organizuje izdavanje svih vrsta pojedinačnih akata/rješenja i odluka,
- organizuje obavljanje poslova vezanih za prijem, razvrstavanje i zavođenje, združivanje, razvođenje i arhiviranje predmeta i akata i poslova na prijemu i otpremi službene pošte.
- Obavlja i druge poslove po nalogu i uputstvima Dekana, Prodekana i Sekretara fakulteta.
- Za svoj rad odgovara Dekanu Fakulteta.

**Uslovi :** VSS/180-240 ECTS bodova, završen Fakultet društvenog usmjerjenja, pet godina radnog iskustva i položen ispit protiv-požarne zaštite i certifikat za zaštitu ljudi i imovine iz MUP-a.

**Broj izvršilaca :** jedan (1)



## Član 62. (Viši samostalni referent za informatičku podršku)

### Opis poslova:

- Radi na održavanju i unapređenju postojećih i razvijanju novih informacionih sistema, te implementaciji novih tehnologija,
- Prema potrebi ili prema zahtjevu korisnika organizira servisiranje IT opreme,
- Vrši tehnički nadzor and informatičkom opremom u upotrebi i daje prijedloge za njeno obnavljanje i unapređivanje,
- Prati rad lokalne mreže na Fakultetu te predlaže mjere za njeno održavanje i unapređenje,
- Prati rad sistemskih servisa i planira njihovo unapređenje, te definiše sistemske polise i pristupe file i print resursima,
- Radi backup web i mail servera,
- Priprema prijedloge za nabavku hardverskih i softverskih rješenja za nesmetano odvijanje i unapređenje nastavnog, naučnoistraživačkog i procesa rada na Fakultetu,
- Saraduje sa ovlaštenim licima i firmama u domenu redovnog servisiranja i održavanja hardvera i softvera,
- Učestvuje u radu Komisije za nabavku tehničke opreme u postupku javnog nadmetanja, predlaže tehničke specifikacije u domenu informacionih tehnologija,
- Radi na poslovima korisničke podrške,
- U dogovoru sa Sekretarom i Dekanom priprema i realizira korisničke obuke,
- Ostale poslove po nalogu Dekana i Sekretara.


**Uslovi:** SSS/IV stepen, radno iskustvo u trajanju od 3 godine na istim ili sličnim poslovima

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

## Član 63 (Viši samostalni referent- Tehnički sekretar u Dekanatu)

### Opis poslova:

- vodi podsjetnik rasporeda obaveza Dekana, Prodekana i Sekretara Fakulteta;
- po nalogu Dekana, Prodekana i Sekretara Fakulteta obavještava članove komisija o održavanju sastanaka;
- prima i proslijedi telefonske pozive, te prima i šalje elektronsku poštu;
- vrši obradu teksta na računaru po nalogu Dekana, Prodekana i Sekretara Fakulteta;
- planira raspored korištenja sala i evidentira korištenje učionica po podacima dostavljenim od strane Službe za nastavu i koordinatora, a u saglasnost Prodekana, za obavljanje provjera znanja, ispita i odbrane magistarskih i doktorskih radnji;
- koordinira izvršavanje dnevnih, sedmičnih i mjesecnih poslova i zadatka sa šefovima Službi na pripremi i izvođenju svih odobrenih ili planiranih manifestacija na Fakultetu;
- zaprima i vodi evidenciju prisustva radnika, evidenciju o bolovanjima radnika, te sve druge službene dokumente i materijale za Dekana, Prodekanu i Sekretara Fakulteta;
- prati gostovanja nastavnika sa domaćih i inostranih visokoškolskih ustanova, kao i drugih lica koji posjećuju Dekanat fakulteta;
- brine se o dokumentaciji Dekanata Fakulteta;
- zaprima dokumentaciju i pismena za Dekanat te brine se o otpremi dokumentacije Dekanata;
- obavlja ostale poslove po nalogu Dekana, Prodekanâ, Sekretara Fakulteta i šefa Službe.



**Uslovi:** SSS/IV stepen – opći smjer ili ekonomsko usmjerenje, radno iskustvo u trajanju od 3 godine na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

**Član 64.**  
**(Samostalni referent- Referent za protokol i arhivu)**

**Opis poslova:**

- radi na administrativnim poslovima i zadacima vezanim za primanje, protokoliranje i daljnju distribuciju dopisa, podnesaka, akata i drugih pošiljki;
- otprema akte, dopise i druge materijale unutar i izvan Fakulteta;
- obavlja sve poslove vezane za arhiviranje u skladu sa Pravilnikom o arhivskom i kancelarijskom poslovanju;
- vodi finansijsko zaduženje za poštarinu i obračun poštanskih troškova;
- vodi ažurne knjige za administrativno poslovanje, te arhivske knjige, knjige primljene pošte, kao i interne dostavne knjige i stara se o blagovremenoj dostavi istih;
- čuva pečate i štambilje i brine se za njihovu upotrebu prema Pravilniku o pečatima i štambiljima;
- arhivira i čuva materijale odložene u arhivu Fakulteta i brine se o njenoj preglednosti, te izdaje na revers dokumente iz arhive po nalogu radnika iz stručnih službi uz saglasnost Sekretara Fakulteta;
- vodi elektronsku evidenciju o potpisanim ugovorima i istu dostavlja nadležnim službama;
- skenira konačna akta tijela Fakulteta i ista dostavlja službama Fakulteta;
- pruža strankama informacije kod prijema dokumenata;
- izdaje propisane obrasce u štampanom i elektronskom obliku;
- obavlja i druge poslova po nalogu Dekana, Prodekanâ, Sekretara Fakulteta i šefa Službe.

**Uslovi:** SSS/IV stepen, 1 godina radnog iskustva (za poziciju samostalnog referenta), poznavanje rada na računaru

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

**Član 65.**  
**(Referent za zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i tehničku podršku)**

Referent za zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i tehničku podršku

- a) Stara se o primjeni propisa u oblasti zaštite na radu;
- b) Vodi evidenciju nabavljenih i izdatih na korištenje sredstava zaštite na radu;
- c) Prijavljuje nadležnim organima slučajeve nesreće na radu,
- d) Izrađuje i dostavlja nadležnim organima Fakulteta podatke za donošenje planova zaštite na radu i od požara;
- e) Vrši nadzor i kontrolu ispravnosti hidranata, vatrogasnih aparata i dr.;
- f) Obavlja i sve ostale poslove u okviru stručne spreme i radnih sposobnosti;
- g) Za svoj rad odgovara šefu Službe.

**Uslovi:** SSS/IV stepen –tehničkog smjera, tri godine radnog iskustva i položen vatrogasnji ispit

**Broj izvršilaca:** jedan (1)



### Član 66.

(Viši samostalni referent za poslove infrastrukturnog održavanja)

**Opis poslova:**

- koordinira i kontroliše rad radnika na poslovima obezbjeđenja objekta, poslovima tekućeg održavanja i poslovima čišćenja prostorija,
- odgovoran je za tehničku ispravnost uređaja i ugrađene opreme i stara se o otklanjanju nedostataka,
- stara se o opremljenosti učionica i drugih prostorija u funkciji nastavnog procesa i vodi propisane evidencije,
- stara se o nabavci sitnog i drugog potrošnog materijala potrebnog za infrastrukturno održavanje objekta,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe, Sekretara i Dekana.

**Uslovi:** IV stepen, SSS tehničkog usmjerenja, radno iskustvo u trajanju od 3 godine na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 67.

(Referent -Domar)

**Opis poslova:**

- popravak nastalih kvarova utvrđenih svakodnevnom kontrolom (osim popravaka koje mogu izvršiti stručne osobe): uređivanje i popravak stolarije, zamjena sijalica, osigurača, ventila i dr., popravak ili odnošenje na popravak opreme za nastavu, sitnija varenja, betoniranja, krečenje i ostali sitniji popravci;
- održavanje okoliša (košenje trave, uklanjanje snijega sa prilaza, parkinga i sl.)
- svakodnevno utvrđivanje ispravnosti stvari u upotrebi na Fakultetu,
- drugi poslovi po nalogu šefa Službe, Dekana ili Sekretara.

**Uslovi:** SSS/III stepen stručnosti, radno iskustvo od jedne godine na istim ili sličnim poslovima


**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 68.

(Referent- Portir)

**Opis poslova:**

- po prijemu dužnosti preuzima na čuvanje i izdavanje ključeva učionica, kabinetra i drugih radnih prostorija,
- stara se o blagovremenom izdavanju ključeva za učionice, kabinete i druge prostore radnicima Fakulteta, te o njihovom vraćanju prije napuštanja zgrade;
- stara se o radu rampe za ulazak i izlazak automobila i drugih vozila na parking Fakulteta, osigurava red na prostoru parkinga, te se brine da se na označenim mjestima mogu naći samo vozila sa odgovarajućim naljepnicama ili po dozvoli uprave fakulteta;
- sprječava ulazak u zgradu licima pod dejstvom alkohola, droge, ili drugih opojnih ili narkotičnih sredstava, te naoružanim osobama, kao i osobama kojim je izrečena mjera privremenog ulaska ili trajnog odstranjivanja iz prostora Fakulteta;
- izdaje posjetiocima privremene propusnice za ulazak u Dekanat i pojedine stručne službe;
- po dolasku u smjenu preuzima odgovarajuću radno-tehničku i protivpožarnu opremu i



- nadzorne uređaje, te se brine o njihovoj pravilnoj upotrebi i funkcioniranju;
- obilazi u redovnim vremenskim intervalima krug oko zgrade Fakulteta i sve prostorije u zgradi, te provjerava fizičku sigurnost grade, osoba i inventara;
- obavlja poslove i zadatke čuvanja i zaštite zgrade i imovine od oštećenja, uništavanja, krađa, požara, poplave, eksplozija svih vrsta nadzemnih i podzemnih instalacija, kao i sprečavanje svih ostalih vidova otuđivanja ili oštećivanja zgrade i prostora oko Fakulteta;
- vrši obilazak i kontrolu mokrih čvorova, električnih uređaja, prozora i vrata u cilju sprečavanja oštećenja imovine i zgrade u cjelini od izbijanja kvarova, otuđivanja, uništavanja, poplava i požara;
- redovno vodi dnevne knjige dežurstva i u njih bilježi sve pojave i promjene;
- vrši poslove kontrole ulazaka i izlazaka iz zgrade lica koja ne rade na Fakultetu uz vođenje propisane evidencije;
- vodi računa o izlasku studenata, uposlenika i trećih lica iz zgrade u cilju sprečavanja otuđivanja inventara i sredstava Fakulteta;
- vodi nadzor i kontrolu zadržavanja i ulaska studenata i radnika u prostorije poslije radnog vremena, te ih sprečava da uđu u zgradu bez odobrenja;
- ostale poslove po nalogu šefa Službe, Sekretara i Dekana.

**Uslovi:** SSS/III stepen stručnosti, radno iskustvo od jedne godine na istim ili sličnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** tri (3)

### Član 69 (Referent-Kurir)

#### Opis poslova:

- otpremu i podizanje poštanskih pošiljki,
- razvrstavanje i raspoređivanje pošte,
- dostava dokumenata i podnesaka unutar i izvan Fakulteta,
- vođenje evidenciju primljene pošte te preporučenih otpremljenih pošiljki,
- preuzimanje svih dostavljenih materijala naručenih od strane Fakulteta, te njihova distribucija,
- vođenje administracije skriptarnice (prodaja udžbenika, priručnika, obrazaca i fakultetskih suvenira),
- dnevno predaja prihoda blagajniku,
- obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara Fakulteta i drugih ovlaštenih osoba Fakulteta.

**Uslovi:** SSS /III stepen stručne spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 70. (Pomoćni radnik-Radnik na održavanju higijene objekta i opreme)

#### Opis poslova:

- uredno i redovno čišćenje radnih prostorija i inventara, prozora, zidova, vrata i dr., te po potrebi više puta dnevno održava čistoću mokrih čvorova, hodnika i stepeništa,
- vodi brigu i održava čistoću oko zgrade, u saradnji sa portirom
- obavještava nadležne o potrebnim popravcima u zgradi,
- po završetku radnog vremena provjerava i ostavlja u sigurnom stanju: prozore, vrata, vodovodne i električne instalacije, u saradnji sa portirom,



- po potrebi vrši otpremu i podizanje poštanskih pošiljki, razvrstavanje i raspoređivanje pošte, dostavu dokumenata i podnesaka unutar i izvan Fakulteta,
- obavlja i druge srodne poslove po nalogu Sekretara i Dekana Fakulteta,
- za svoj rad odgovara Sekretaru i Dekanu Fakulteta.

**Uslovi:** OŠ/KV, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima.

**Broj izvršilaca:** deset (10) / prema potrebi u ovisnosti od standarda vezanih za površine za čišćenje po jednom izvršiocu

#### **IV INSTITUT**

##### **Član 71.**

###### **(Nadležnost Instituta)**

Institut za razvoj zdravstva (u daljem tekstu: Institut) je podorganizaciona jedinica u sastavu Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija.

Institut je nadležan za:

- a) razvijanje i unapređivanje naučnoistraživačkog i stručnog rada iz oblasti zdravstva;
- b) učestvovanje u organizaciji i realizaciji eksperimentalne nastave za sve oblike cikličnog i necikličnog obrazovanja u saradnji sa studijskim programima Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija,
- c) unapređivanje oblika i metoda prenošenja i stjecanje znanja radi podizanja efikasnosti studiranja,
- d) stručno i istraživačko osposobljavanje izrazito vrijednih i talentiranih studenata i mlađih istraživača,
- e) organiziranje i realiziranje naučnoistraživačkog i stručnog rada, prema potrebi i za druga pravna lica,
- f) publiciranje rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada iz oblasti djelovanja instituta,
- g) formiranje ekspertnih timova za rješavanje kompleksnih zadataka iz domena djelovanja instituta,
- h) saradnju sa naučnoistraživačkim i drugim organizacionim jedinicama Univerziteta i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu iz svoje i srodnih oblasti djelovanja
- i) zdravstvena djelatnost u skladu sa registrovanom djelatnošću i datom saglasnošću.

Radom Instituta rukovodi Direktor Instituta kojeg na prijedlog Dekana bira Vijeće Fakulteta.

Rad Instituta je organizovan prema centrima, kako slijedi:

- Centar za edukaciju,
- Centar za promociju zdravlja i prevenciju bolesti,
- Centar za dijagnostiku i rano otkrivanje bolesti, i
- Centar za blagovremeno liječenje, zdravstvenu njegu i re/habilitaciju.

Centar je osnovna organizaciona jedinica Instituta. Rad u Centru je organizovan po Odjelima.



### Član 72.

#### (Poslovi i zadaci na Institutu)

Naučnoistraživačka djelatnost je jedna od djelatnosti koja se obavlja u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji prate djelatnost visokog obrazovanja. Pored naučnoistraživačke djelatnosti u okviru Instituta se nude zdravstvene usluge.

U radu Instituta učestvuju u skladu sa djelatnošću:

- Akademsko osoblje Fakulteta
- Osoblje izabrano u naučnoistraživačka zvanja
- Zdravstveni radnici

### Član 73.

#### (Akademsko osoblje)

Nastavno osoblje koje učestvuje u radu Instituta je nastavno osoblje u zvanju redovnog, vanrednog profesora i docenta, i saradničko osoblje u zvanju višeg asistenta i asistenta.

**Uslovi:** Akademsko osoblje se bira u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

**Broj izvršilaca:** u skladu sa potrebama.

### Član 74.

#### (Naučnoistraživačko osoblje)

Naučnoistraživačku djelatnost u okviru naučno-nastavnog, istraživačkog rada i naučnoistraživačkih projekata, obavljaju naučni i stručni saradnici koji se biraju u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti.

- a) Naučna zvanja su:
  - naučni saradnik,
  - viši naučni saradnik,
  - naučni savjetnik.
- b) Istraživačka zvanja su:
  - stručni saradnik,
  - viši stručni saradnik,
  - stručni savjetnik.

**Uslovi:** Uslovi za izbor u naučna i istraživačka zvanja utvrđeni su Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

**Broj izvršilaca:** u skladu sa potrebama.

### Član 75.

#### (Zdravstveni radnici)

U radu Instituta učestvuju i zdravstveni radnici u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji su stekli stručno zvanje na Fakultetu zdravstvenih studija, te koje učestvuje u obavljanju zdravstvene djelatnosti primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa.

**Broj izvršilaca:** u skladu sa potrebama.



### Član 76.

#### (Direktor Instituta)

S obzirom da Direktor Instituta predstavlja rukovodno osoblje, opis radnog mesta i potrebne kvalifikacije su definisane članom 17. ovog Pravilnika.

### Član 77.

#### (Rukovodilac Centra)

U saradnji sa Direktorom Instituta, rukovodilac Centra:

- organizuje rad Centra, usko sarađuje sa voditeljima Odjela kao uže organizacione jedinice na realizaciji naučnonastavnih, naučnoistraživačkih i stručnih-zdravstvenih aktivnosti Instituta,
- predlaže plan rada Centra i aktivnosti pojedinih Odjela,
- predlaže voditelje Odjela,
- odgovoran je za realizaciju dodijeljenih projektnih aktivnosti,
- popunjava i podnosi izvještaje o provedenim aktivnostima Direktoru Instituta,
- ostale aktivnosti iz okvira poslova Centra.

**Uslovi:** imenuje se iz reda akademskog osoblja Fakulteta, na period od 2 godine, uz mogućnost reizbora. Imenovanje vrši Direktor Instituta.

**Broj izvršilaca:** 4 (četiri) ili u skladu sa potrebama Instituta.

### Član 78.

#### (Odjel kao uža organizaciona jedinica)

Odjel je najuža organizaciona jedinica Instituta, organizovana unutar aktivnosti Centra, u kojoj se provode registrovane djelatnosti Instituta.

Organizovane su kako slijedi:

1. Centar za edukaciju:
  - 1.1. Odjel profesionalne zdravstvene edukacije
  - 1.2. Odjel za profesionalnu zdravstvenu edukaciju
  - 1.3. Odjel za umjetnu inteligenciju
2. Centar za promociju zdravlja i prevenciju bolesti:
  - 2.1. Odjel za masovna hronična nezarazna oboljenja
  - 2.2. Odjel za pretilost
  - 2.3. Odjel za zdravlje djece
  - 2.4. Odjel za zdravlje osoba treće životne dobi
  - 2.5. Odjel za zdravlje radnoaktivne populacije
  - 2.6. Odjel za zdravu hranu i nutriciju
  - 2.7. Odjel za palijativnu skrb
  - 2.8. Odjel za jednakost u zdravlju i pristupu zdravstvenoj zaštiti
  - 2.9. Odjel za suvremene ovisnosti
  - 2.10. Odjel za krizne situacije
  - 2.11. Odjel za prevenciju zaraznih oboljenja



3. Centar za dijagnostiku i rano otkrivanje bolesti:
  - 3.1. Odjel za radiodijagnostiku
  - 3.2. Odjel za biohemiju, hematološku i imunološku dijagnostiku,
  - 3.3. Odjel za mikrobiološku dijagnostiku,
  - 3.4. Odjel za fizioterapijsku procjenu
  - 3.5. Odjel za nutritivnu procjenu
  - 3.6. Odjel za sestrinjsku i primaljsku dijagnostiku
  - 3.7. Odjel za okoliš i ekologiju
4. Centar za blagovremeno liječenje, zdravstvenu njegu i re/habilitaciju:
  - 4.1. Odjel za dnevne usluge
  - 4.2. Odjel za individualnu i grupnu terapiju
  - 4.3. Odjel za porodicu/ obitelj, roditelje i djecu
  - 4.4. Odjel za kontinuirani nadzor bolesnika nakon otpuštanja iz bolnice
  - 4.5. Odjel za patronažnu skrb.

Odjeli su organizovani u cilju multidiscinarnog pristupa edukacije, prevencije, promocije, dijagnostike i liječenja i re/habilitacije.

### Član 79. (Voditelj Odjela)

U saradnji sa, rukovodiocem Centra:

- organizuje rad Odjela, i učestvuje u realizaciji naučnonastavnih, naučnoistraživačkih i stručnih-zdravstvenih aktivnosti Odjela i Centra,
- predlaže plan rada Odjela i potrebno osoblje,
- odgovoran je za realizaciju dodijeljenih projektnih aktivnosti,
- popunjava i podnosi izvještaje o provedenim aktivnostima Direktoru Instituta i rukovodiocu Centra,
- ostale aktivnosti iz okvira poslova Odjela.

**Uslovi:** imenuje se iz reda akademskog ili naučnoistraživačkog osoblja, na period od 2 godine, uz mogućnost reizbora. Imenovanje vrši Rukovodilac Centra.

**Broj izvršilaca:** u skladu sa potrebama.

### Član 80. (Sekretar Instituta)

**Opis poslova:**

- organizuje, koordinira i usklađuje i rukovodi radom stručne i administrativne službe Instituta;
- osigurava zakonitost rada Instituta,
- brine se o blagovremenom izvršavanju godišnjeg i periodičnog plana rada službe;
- neposredno izvršava poslove i zadatke postavljene od strane Dekana Fakulteta i Direktora Instituta,
- prisustvuje i aktivno sudjeluje na sjednicama Instituta i drugih stručnih i savjetodavnih tijela;
- učestvuje u izradi nacrta i prijedloga akata Instituta i brine se o njihovoј primjeni u praksi;
- prati primjenu i izmjene zakonskih propisa naročito u oblasti djelovanja Instituta;



- vodi stručne pravne poslove;
- priprema izvještaj o radu Instituta;
- priprema tekstove nacrta svih ugovora nastalih u poslovanju Instituta;
- učestvuje u poslovima pripreme investicionih projekata Instituta;
- obavlja i druge poslove po nalogu Dekana Fakulteta i Direktora Instituta.

**Uslovi:** VSS / 240-300 ECTS Pravni fakultet, minimalno 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje jednog svjetskog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1).

### Član 81.

#### (Služba za stručne i administrativne poslove Instituta)

U Službi se provode stručni i administrativni poslovi iz okvira djelatnosti Instituta.

Rad Službe organizuju Direktor Instituta i Sekretar Instituta.

Službu čine:

- Viši stručni saradnik/stručni saradnik za pravne poslove,
- Viši stručni saradnik/stručni saradnik za finansije i računovodstvo
- Viši stručni saradnik/stručni saradnik za javne nabavke
- Viši samostalni referent za administrativne poslove
- Laborant.

### Član 82.

#### (Viši stručni saradnik/stručni saradnik za pravne poslove)

**Opis poslova:**

- izvršava poslove i zadatke postavljene od strane Direktora Instituta i Sekretara,
- prisustvuje i vodi zapisnik na sjednicama Instituta i drugih stručnih i savjetodavnih tijela;
- učestvuje u izradi nacrta i prijedloga akata Instituta;
- prati primjenu i izmjene zakonskih propisa naročito u oblasti djelovanja Instituta;
- priprema izvještaj o radu Instituta;
- priprema ugovora nastalih u poslovanju Instituta;
- učestvuje u poslovima pripreme investicionih projekata Instituta;
- obavlja i druge poslove po nalogu strane Direktora Instituta i Sekretara.

**Uslovi:** VSS/ 180 – 240 ECTS Pravni fakultet, za stručnog saradnika jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, za višeg stručnog saradnika četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršioca:** 1 (jedan)

### Član 83.

#### (Viši stručni saradnik/stručni saradnik za finansije i računovodstvo)

**Opis poslova:**

- obavlja stručne, ekonomске, finansijske i knjigovodstvene poslove
- vrši knjiženja ulaznih i izlaznih faktura,
- vrši knjiženje bankovnih izvoda,



- vrši knjiženja troškova obračuna amortizacije, stalnih sredstava i sitnog inventara,
- vrši obračun ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima i popunjava naloge za isplatu istih,
- vrši prijavu uplate doprinosa i poreza po osnovu ugovora o djelu, priprema IOS-e za potrebe godišnjih i periodičnih obračuna i izvještaja,
- analizira dinamiku provođenja i informiše o svim negativnim postupanjima u odnosu na finansijski plan,
- vrši usaglašavanje stanja na finansijskim karticama stalnih sredstava, sitnog inventara i zaliha materijala,
- prati stanje postojećih stalnih sredstava, zahtjeve za nabavke novih stalnih sredstava u skladu s finansijskim planom, zahtjeve za rekonstrukciju i investiciono održavanje,
- priprema mjesecnih i godišnjih statističkih izvještaja propisanih zakonom,
- obavlja i druge poslove i radne zadatke po potrebi i nalogu Direktora Instituta i Sekretara,
- za svoj rad odgovoran je Direktoru Instituta i Sekretaru.

**Uslovi:** VSS/ 180 – 240 ECTS Ekonomski fakultet, za stručnog saradnika jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, za višeg stručnog saradnika četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršioca:** 1 (jedan)

#### Član 84.


(Viši stručni saradnik/stručni saradnik za javne nabavke)

**Opis poslova:**

- Istražuje tržište roba, radova i usluga,
- Ostvaruje kontakte sa potencijalnim ponuđačima i vodi evidencije o istim;
- Sagledava potrebe za nabavkom roba, usluga i radova;
- Prikuplja i obrađuje zahtjeve za nabavku roba, usluga i radova;
- Sačinjava prijedlog konačne specifikacije potrebne nabavke roba, usluga i radova;
- Pruža stručnu i tehničku pomoć komisiji za javne nabavke od pokretanja postupka do realizacije ugovora;
- Vrši nadzor nad nabavkom roba, usluga i radova od izabranih ponuđača i prati realizaciju zaključenih ugovora;
- Vrši kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu nabavljenih roba, usluga i radova;
- Pruža pomoć kod organizacije finansijsko-računovodstvenog poslovanja i izrade planova i izvještaja;
- Obavlja i druge poslove po nalogu i uputstvima Direktora Instituta i Sekretara.
- Za svoj rad odgovara Direktoru Instituta i Sekretaru.

**Uslovi:** VSS/ 180 – 240 ECTS Ekonomski ili Pravni fakultet, za stručnog saradnika jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, za višeg stručnog saradnika četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)



### Član 85.

(Viši samostalni referent za administrativne poslove)

#### Opis poslova:

- vodi podsjetnik rasporeda obaveza Direktora Instituta i Sekretara;
- prima i proslijedi telefonske pozive, te prima i šalje elektronsku poštu;
- vrši obradu teksta na računaru po nalogu Direktora i Sekretara Instituta;
- koordinira izvršavanje dnevnih, sedmičnih i mjesecnih poslova i zadataka sa rukovodiocima Centara i voditeljem Odjela na pripremi i izvođenju svih odobrenih ili planiranih manifestacija Instituta;
- zaprima i vodi evidenciju prisustva radnika, evidenciju o bolovanjima radnika, te sve druge službene dokumente i materijale;
- učestvuje u poslovima obezbeđenja prisustva gostujućih predavača i učesnika projekata.
- prati gostovanja nastavnika sa domaćih i inostranih visokoškolskih ustanova, kao i drugih lica
- obavlja ostale poslove po nalogu Direktora i Sekretara Instituta.

**Uslovi:** SSS/IV stepen – opći smjer ili ekonomsko usmjerenje, radno iskustvo u trajanju od 3 godine na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika.

**Broj izvršilaca:** jedan (1)

### Član 86.

(Laborant)

#### Opis poslova:

- Vodi sve poslove vezane za svakodnevno uredno funkcionisanje i rad laboratorija,
- Provjerava tehničku ispravnost opreme, učila i nastavnih sredstava i priprema potrebne materijale, nastavna sredstva, učila i opremu za potrebe odvijanja nastavnog i istraživačkog procesa,
- Obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Instituta i Sekretara Instituta.

**Uslovi:** SSS/IV stepen, završeno obrazovanje odgovarajućeg usmjerjenja u odnosu na djelokrug rada .

**Broj izvršilaca:** u skladu sa potrebama.

## V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 87.

(Primjena relevantnih propisa)

Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se zakonske odredbe iz oblasti visokog obrazovanja, odredbe Statuta Univerziteta u Sarajevu i drugih općih akta Univerziteta i Fakulteta.



### Član 88. (Stečena prava)

Radnik koji je u skladu sa pojedinačnim ugovorom o radu zatečen na radnom mjestu čije uslove ne zadovoljava, ima pravo na dokvalifikaciju u skladu sa potrebama radnog mesta u roku od dvije (2) godine.

Radnik, koji je zaposlen na radnom mjestu čije uslove stručne spreme ne zadovoljava, a koji ima minimalno 20 godina radnog staža od kojih minimalno pet (5) godina obavlja poslove datog radnog mesta, zadržava stečena prava po osnovu postojećeg ugovora o radu.

### Član 89.

Zatečeno akademsko osoblje Fakulteta obavljaće nastavno-naučne poslove i poslove na pozicijama gdje nije moguće obezbjediti prijem novih radnika zbog toga što Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ne daje saglasnost za prijem akademskog osoblja prema potrebama Fakulteta, a u skladu sa Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja za područje Kantona sarajevo i Nastavnim planom i programom studijskih programa na kojima se izvodi nastavno-naučni proces.

Radnici Fakulteta koji obavljaju stručne, administrativne, tehničke i pomoćne poslove obavljaće poslove koje nalažu važeći zakonski propisi iako to nije u opisu njihovog radnog mesta, dok se ne steknu uslovi da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona sarajevo ne odobri radna mjesta neophodna za obavljanje navedenih poslova.

### Član 90.

Ugovori o radu radnika Fakulteta uskladiće se sa odredbama Zakona o radu, Pravilnikom o radu Fakulteta i ovim Pravilnikom.

### Član 91.

Stalni odbori i komisije imenovani do stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju s radom do isteka mandata.

### Član 92.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku po kojem se Pravilnik donosi.

### Član 93.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Fakulteta.

**PREDsjEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**  
*Dr. sc. Muri Ramadanović*  
Broj: 02-32-3-1/24  
Datum: 12. 11. 2024. godine